



Europa

Magazine

Maj/May 2008

Iz Sarajeva ekskluzivno piše Milan Pekić:
Usvojena reforma policije BiH

Zlatnom lopatom po glavi stanovnika

Kakve veze imaju rat u Bosni i Hillary Clinton?

Feljton: Zašto se raspala Jugoslavija

Predstavljamo Banju Luku

Koncert "Indexi i prijatelji" u Sarajevu



US \$3.00

0 5 >



ISSN 1939-3423



Novo iz Amar Auto Company

Najatraktivnije!!! Najlakše!!!

Rent To Own Program - Iznajmljivanjem do vlasništva

Ponuda koja je oduševila sve!!!

Izaberite vozilo, plaćajte mjesečnu ratu kao da ste kupili, vratite, ako Vi to želite, bez ikakvih posljedica (no repossession, no credit report damage!!!)

Želite da zadržite i da otkupite vozilo, "buy out option" je uvijek tu, Vaše mjesečne rate su Vaš uplaćeni iznos koji smanjuje otkupnu keš cijenu vozila.

Nevjerovatno, ali istinito!!!

Ako se odlučite da kupite auto dođite u Amar Auto Company i uvjerite se sami, mi Vam nudimo najnoviji i najpovoljniji program da dođete do vlastitog automobila.

Klasični način kupovine na kredit ili kupovina na lease, ako kupujete vozilo na jedan ili na drugi način nema vraćanja vozila kada Vi to poželite, morate ispoštovati kupoprodajni ugovor do kraja, a ako niste u mogućnosti da plaćate Vašu mjesečnu ratu očekujte oduzimanje-repossession, što negativno utiče na Vašu kreditnu istoriju.

Svi ovi problemi ne postoje u ovom programu!!!

Kupite, ako Vi to želite, rentirajte dokle Vi to želite!!!

Odluka je Vaša!!!

AMAR AUTO COMPANY

phone 678.442.0208 :: fax 678.442.0490 :: cell 678.464.6165

448 W Pike St :: Lawrenceville :: GA :: 30045

amarautocompany.com

U ovom broju:

4 Bosna i Hercegovina
Iz Sarajeva ekskluzivno piše Milan Pekić

14 Balkan
Srbija potpisala Sporazum o pridruživanju sa Evropskom Unijom

16 Ekonomija
U Prištini se gradi najveći neboder na Balkanu

18 Amerika
Hillary Clinton i intervencija u BiH

20 Feljton
Zašto se raspala Jugoslavija (31):
Latinka Perović, Ivo Banac i Dubravko Lovrenović

26 Bh. gradovi
Predstavljamo Banju Luku

28 Kultura

30 Film

31 Muzika

32 Automobili
Serijska proizvodnja Peugeota RC Z

34 Sport

35 Tehnika

36 Nauka

38 Ljepota

41 Mozaik

42 Horoskop

43 Zabava

46 Oglasi



 <p>Cornel Potra Attorney at Law cornel@potraLawFirm.com</p>	<p>IMMIGRATION LAW Family & Employment Visas - Green Card - Any type Permanent & Temporary Visas</p>
	<p>DEPORTATION</p>
	<p>770-271-5244 Fax: 770-271-5604 Toll Free: 888-763-7325 3459 Lawrenceville-Suwanee Rd. Suite "A" Suwanee, GA 30024</p>
	<p>www.PotraLawFirm.com</p>



www.bosnianyellowpages.us
besplatan upis kompanije

OBAVIJEST: Krajem aprila već je počela isplata dodatnog povrata poreza u USA. Ako ste redovni povrat poreza usmjerili na Vaš čekovni račun, ovaj dodatni povrat će takođe biti direktno uplaćen na Vaš račun. Za više detalja o iznosu i tačnom datumu uplate, provjerite www.irs.gov.

Noć lažljivih, kratkih amandmana

Ono što vidi Europa u navodnoj reformi policije, ne vide obični Bosanci i Hercegovci. Smatraju da i njih i Europu ovdašnji političari, to su oni neobični, a domaći, samo uspješno i primitivno - zamajavaju

Za Europa Magazine iz Sarajeva piše: Milan Pekić

U jednoj noći aprilskoj u bosanskohercegovačkom Parlamentu desilo se čudo! Dana je podrška, a bilo je više nego tijesno i prevagu je odnio samo jedan glas, nazvan kompromisnim, zakonima o reformi policije. Tako je okončana (da li?) višemjesečna trakavica oko ispunjavanja uvjeta - nekako ispade da je ovo sve, no o tome poslije - Europske unije bitnih za potpisivanje i ova država je, kako je ocijenjeno, posudu s obavezama ispunila! Konačno potpisivanje Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju s Evropskom unijom uslijedit će već za nekoliko sedmica. Mislilo se, krajem ovog mjeseca, ali ne može - kasne prevodi dokumenata! (Tačnije i tako treba čitati - dok se vidi šta će biti sa Srbijom i njenim izborima, kojem će se privoljeti carstvu - Rusiji ili Zapadu.) Onda, krajem maja. Sa Srbijom ili ... u svakom slučaju balkanski paket bit će kompletno.

Policija bez drotova

Sad i poslije svega, ne samo javnosti, nego i mnogim zastupnicima u Parlamentu ništa nije jasno. Ne samo da je prihvaćenim rješenjima, kako je to rekao Zlatko Lagumdžija, poslanik Socijaldemokratske partije, "betonirano postojeće stanje", jer nekakvih promjena ustvari i nema - Europa ih jeste tražila, a sada, kako trenutno ispade i ovim je zadovoljna - nego je otvoreno pitanje šta se to događa s tom Europom kad joj ovakva Bosna i Hercegovina, duboko neizmijenjena, mračna i neefikasna, toliko treba.

Zaista, prije sastanka parlamentaraca Olli Rehn je iz Brisela bukvalno molio da se promjene usvoje. Neposredno pred ovu maratonsku sjednicu Jose Sanchez Allegra, zamjenik šefa Odjela za direkciju Europske unije za proširenje kazao je da bi BiH mogla potpisati Sporazum o Stabilizaciji i pridruživanju Europskoj uniji već ovaj ili slijedeći mjesec, ukoliko se odmah usvoji Zakon o reformi policije. Dodao je da zemlje članice EU, koje trebaju odobriti potpisivanje, čekaju samo ovaj gest i u rukama drže gotovu odluku o pobratimstvu i zajedništvu. Reče i da kašnjenje ovog Zakona dovodi do koliko duge odgode procesa približavanja BiH Europskoj uniji.

Poslije odlučujuće, "svjetle" noći stigla je i čestitka iz Ljubljane u kojoj Slovenačko predsjedništvo Europske unije saopćava kako "s nestrpljenjem" očekuje da uskoro bude potpisan sporazum o približavanju s Bosnom i Hercegovinom, nakon što je, evo, prihvaćen dokument o reformiranju policije što je "ključna i konačna etapa" za demokratizaciju ove zemlje.

"Trilemu" i krezavi cuko

Pa, šta sve ovo znači? Kome je ovo adresirano, pitaju ov-

dašnji analitičari političkih zbivanja, kad u BiH zaista ništa ne valja? Kakva je ta Europa kad joj ovakva Bosna odgovara? Pogotovo što je, po ko zna koji put izvedena, ovaj put parlamentarna, ujdurma oko nečega čega ustvari uopšte nema. Jer, reforme neće biti! Nije dana nikakva snaga nekakvom zakonu o policiji! Nema ni govora o nekakvoj suglasnosti stranaka na vlasti. Ustvari, a preglasavanjem, snagu je dobio amandman kojim se izričito kaže da će do reforme policijskih snaga doći tek onda kada Bosna i Hercegovina dobije novi Ustav. A dobit će ga... možda, možda nakon narednih parlamentarnih izbora jer ni o početnim stavovima, nije teško pogoditi, nema suglasnosti. Svo postojeće nesuglasje postavljeno je na dilemu, ustvari i na nepostojeću riječ - **trilemu** (kad je u Bosni sve moguće pa i gradnja riječi posvećena trojnosti od one koja podrazumijeva dvojinu - samo jedno ili ono drugo!) o jedinstvenoj BiH: Bez entiteta - za što u Republici Srpskoj niko neće ni da čuje, na zadržavanje



Emira Travel

Agencija locirana u Jaksonville - Florida
Vam i ove godine nudi najpovoljnije karte za sve destinacije svijeta

Imamo letove po nevjerovatno povoljnim cijenama za Sarajevo, Zagreb, Beograd, kao i za druge gradove Europe

Naši ugovori su sa avio kompanijama kao što su: Lufthansa, Northwest, Air France, Delta, United, Austrian Airlines, British Airways i mnoge druge

Sa nama možete dovesti familiju i prijatelje iz Bosne i Hrvatske, tj. cijele Europe i svijeta.
Karte se izdaju ovdje, a osobe koje lete podižu karte na aerodromu sa kojeg polijecu.

Također nudimo i osiguranja za dobivanje vize kao i osiguranja za karte, tj. putničko osiguranje "Travel Insurance".

Nazovite nas i uvjerite se da smo najjeftiniji i najbolji.

Tel: 904-866-9893
Fax: 904-565-2953
E-mail: eminatravel@bellsouth.net
SELLER OF TRAVEL REF. No. 5T35868

dvo-entitetskog stanja i na tro-federalno uređenje pri čemu bi i Hrvati došli do nacionalnog teritorija! Dakle, do i u svakom slučaju, nečega o čemu će Europa i te kako morati da se bavi. Kao krezavi pas pretvrdom, a tako slasnom koskom. A to su, već se pokazalo, teret-zadaci koji ovdje vrlo lako dovode i do ratnog stanja.

Valja reći da ni poslanici Stranke demokratske akcije, dakle ljudi u nacionalno-nacionalističkoj vlasti, ovakvom policijskom "rješenju" nisu dali svoje glasove – oni, kao i mnogi drugi, uostalom, ali za razliku od Dodikovaca, ne mogu shvatiti postojanje entitetskih policija. Jer, kako oni gledaju na ustroj policijskih snaga, vide samo državnu policiju, a izvedeno iz ovog pa i prihvaćenog stava i dalje će postojati ljudi u policijskoj odori s grbom Republike Srpske i garantirati upravo ono što Dodik hoće: Državu Republiku Srpsku.

Tako je ovakva policijska priča dobila pravo ovdašnjeg ali i europskog života, a podržana glasovima poslanika Dodikove SNSD, Silajdžićeve Stranke za BiH (jaz s Tihićem postaje sve dublji), PDP-om Mladena Ivanića i HDZ i HDZ 1990. I jednim glasom prevage - jedinog parlamentarca iz DNZ -a, stranke Fikreta Abdića (sjeća li ga se ko god?). Protiv su bili poslanici SDA, SDP, SDS, BPS i DNS. Uzdržan je bio poslanik stranke "Radom za boljitak".

Ambasadori armirači

Sad kao da ambasadori zemalja članica Europske unije u BiH preuzimaju inicijativu u akciji europeizaciji ove, geografski gledano, europske države. Silom. Mada to niko nije rekao. Čini se da sa sadašnjim rasporedom unutarnjih snaga drukčije i ne ide, a mora se početi. A ako mora, mada ni to niko nije rekao, ali je logično, onda susretom s bahato ruralno tvrdim orahom:

U Sarajevu je održan sastanak ambasadora s Miloradom Dodikom, premijerom Republike Srpske. Naravno, ništa im nije priječilo i niko nije izgovorio neistinu: Prije nego što je Dodik izložio svoj ekspozé – već i ptice znaju s čim će Dodik početi svoje tirade, a da se ne bi "prepaó", izravno mu je rečeno ono što on voli čuti:

Republika Srpska je konstruktivni faktor razvoja BiH.

Naravno da jeste. Dio je, čak konstitutivni, države BiH. I šta je tu čudno?

Dodik je, svejedno, a ni tu nema ničega lošeg, ambasadorima odmah saopćio kako je Srpska politički i ekonomski sve stabilnija, te da je sve vrijeme bila konstruktivan akter u procesu reforme policije, kao i u razgovorima o ustavnoj reformi. Narod je, kao i njen premijer, optimističan i očekuje potpisivanje Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju sa EU što je, u ovom

trenutku, najvažnije političko pitanje.

Ali je i dodao:

Moji ljudi su i nezadovoljni jer se predstavnici međunarodne zajednice u BiH jako malo interesiraju za Republiku Srpsku i Banjaluku. Mnogo više računa vode o Sarajevu!

Sarajevo (ni)je glavni grad!

Nekorektnim je ocijenio i ponašanje OHR-a, koji je za mnogo manje političke propuste u prethodnom periodu kažnjavao zvaničnike iz Republike Srpske, a danas zatvara oči na otvorene opstrukcije reforme policije i europskog puta BiH, u čemu prednjači Stranka demokratske akcije i njen lider Sulejman Tihić.

Dodik je odbacio sve pokušaje centralizacije BiH i upozorio da u ovoj državi nedostaje bazični konsenzus o povjerenju, naglasio je kako se buduće ustavne promjene mogu odvijati samo u skladu sa Daytonskim sporazumom i postojećim ustavnim poretom jer Republika Srpska sigurno neće biti upitna, a sve drugo može da bude dovedeno u pitanje.

Naglasio je:

- Žestoko ćemo braniti kapacitet institucija našeg entiteta. Sarajevo za nas nije glavni grad BiH, već samo administrativno sjedište zajedničkih institucija. Jer, glavni grad je nešto što se voli, a sa Sarajevom to, očigledno, nije slučaj – to je grad koji je tokom rata i neposredno po njegovom završetku ostao bez 150 hiljada Srba!

Naravno, ovakvi rafali nisu nosili argumente koji bi impresionirali ambasadore. Analize traže hladniju glavu, pa je sasvim logičan slijed kojim je Nataša Vodušek, slovenska ambasadorica i predsjedavajuća ovog sastanka, podsjetila republičkosrpskog premijera da je Sarajevo ipak glavni grad BiH, da bi potom iznijela optimističko viđenje da će BiH ispuniti uslove za potpisivanje Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju sa EU. Podsjetila je da reforma ustava jeste uslov za punopravno članstvo, ali da to nije nikakav poseban uslov za ovu zemlju pošto je riječ o praksi pri prijemu skoro svih zemalja.

Ipak, ne zna se kad, ali treba još!

- Zemlja koja želi biti član EU mora svoje zakonodavstvo uskladiti s pravnom stečevinom EU, a to zahtijeva promjenu ustava. Zemlje poput Slovenije ili Švedske mijenjale su svoj ustav po nekoliko puta u procesu pridruživanja. I, naravno, Republika Srpska jeste konstruktivan faktor na putu BiH ka EU, ali debata o ustavnim promjenama u BiH mora uslijediti. I rješenja jesu stvar naroda u Bosni i Hercegovini.

Vodušekova se nije željela upuštati u tako česte, bilo čije, pa ni Dodikove opservacije o tome šta će biti ako... već je izravno podsjetila na riječi Olli Rehna, komesara za proširenje EU, da "ne postoji varijanta B, odnosno rezervni plan za BiH na njenom putu ka EU. Brisel neće izricati nikakve sankcije, a pošto odgovornost leži na domaćim političarima, birači u BiH su ti koji o svemu trebaju dati konačan sud na sljedećim izborima."

OHR-ovski iluzionisti

Tako to bi s ambasadorima. Ali ni to nije samo epizoda. Bitnije je, a i čudnije, mada je za ovakve, u ovom trenutku, sasvim razumljivo, bosanskohercegovački političari s nestrpljenjem očekuju to famozno potpisivanje Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju – stvaraju iluziju kako su nešto i uradili, dakle zaradili, a posebno, to im služi kao građenje odstupnice pred svim budućim napadima. Riječ je o alibijima i argumentima pred bira-

Admir Terzic
 REALTOR®
 Committed to Five Star Service
 Cell: (407) 697-1157
 Bus: (407) 644-5385
 Fax: (407) 644-7033
 Email: AdmirTerzic@earthlink.net
 Website: www.AdmirTerzicRealtor.com

Weichert Realtors
 Markham Properties

631 W. Morse Blvd., Suite 115 • Winter Park, FL 32789
 Independently Owned and Operated

The Real Estate Admiral

čima, onim s prošlih, ali i svih koji će izaći na buduće izbore. U svakom slučaju, do isteka sadašnjih mandata mirno će sjediti u svojim foteljama i uživati u pažljivo iskonstruiranim privilegijama. Premijer Republike Srpske bar zna šta hoće, drugi ne znaju šta neće, ali misle da su završili i zadatke pred koje nisu ni stali.

Euforija je na djelu i sada skoro nikome među njima ni na pamet ne pada spomenuti ogromne obaveze koje će BiH tek morati ispuniti ako hoće kandidaturu za članstvo u EU.

Stanje zrelo, OHR-u - vrelo!

Kako stvari stoje, tek će biti zapinjanja. Ipak, ostaje najbudniji je Milorad Dodik. Apsolvirao je ambasadore i već povukao svoj prvi, novoeuropski, a po navici i uznemirujući potez za sve one koji su izvan ingerencija njegove Republike Srpske: Zatražio je da se odmah nakon potpisivanja nađe "izlazna strategija za OHR", što je, drugim riječima, isticanje zahtjeva za ukidanje OHR-a. Objašnjenje mu je jednostavno: Zemlja kandidat za prijem je po svemu politički zrela, država je u punom smislu riječi i nije logičan istovremeni status međunarodnog protektorata! Prema tome - OHR - van!

Zna Dodik veoma dobro, kao svako uostalom, da bi s takvim rješenjem BiH došla u bezizlaznu krizu. No, Dodiku to odgovora. Recimo, separatizma radi.

S druge strane, bezbroj je primjera da bi bez OHR-a, odnosno međunarodne zajednice, bar u ovom i skoro budućem vremenu, nastupilo doba bez bilo kakvih dogovora političkih lidera na vlasti. Koliko se vole, jer čuvaju jedan drugom sadašnje pozicije, u silnoj međusobnoj, što otvoreno ne reći - nacionalističkoj mržnji i ne pokušavaju trasirati puteve bilo kakvog napretka i unutarne (a opet nacionalno gledano) saradnje.

Ušima vide, očima čuju

Na pretprošlom zasjedanju Parlamenta BiH, Zlatko Lagumdžija je predložio da se odluka Vijeća Evrope o principima, prioritetima i uslovima za partnerstvo BiH sa EU usvoji kao državni dokument i kao garancija da će svi uslovi biti ispunjeni. Međutim, taj prijedlog nije prošao. A Lagumdžija svoj prijedlog nije podnio iz pukog hira. Čovjek je očito

čitao europske dokumente i pokušao ih zaštititi. Nije vrijedilo, mada su, recimo, u Službenom glasniku Evropske unije precizno pobrojani zadaci BiH ako se hoće u euroatlantske integracije. I vidi se da ova čuvena reforma policije nije glavni uslov. Stoji tamo i puna saradnja sa Hagom; usvajanje zakona o javnim emiterima i reforma javnog servisa; implementacija strategije za reformu javne uprave i adekvatno finansiranje državnih ministarstava i institucija; jačanje pomirenja između građana BiH i sa zemljama u regionu i iznalaženje definitivnih rješenja za bilateralne odnose i rješavanje problema sa granicama; stvaranje jedinstvenog ekonomskog prostora u BiH koji će omogućiti slobodno kretanje kapitala, usluga, roba i ljudi; obezbjeđivanje funkcioniranja jedinstvenog tržišta rada; poštovanje ljudskih prava i sloboda, usklađivanje izbornog zakona kako bi se poštovala ljudska prava svih građana... Ništa od toga nije onako kako bi trebalo biti! Evo, na primjer, već spomenuti Dodik je već poručio kako srpski član Predsjedništva BiH mora biti iz Republike Srpske. Ništa od Srbina iz Mostara ili Sarajeva, a prema tome ni Hrvat i Bošnjak nemaju što tražiti na čelnim mjestima u Banjaluci.

Tako se i događa da niko u BiH ne čuje da bosanskohercegovački potpis na Sporazum o stabilizaciji i pridruživanju jeste važan, ali ne znači da je BiH na vratima EU.

U stvari - čut će: Brzo će postati jasno da će BiH u Evropsku uniju za jedno stotinu godina. Kako prije kad još nikom ne pada na pamet evropsko traženje da se uspostavi makroekonomsku stabilnost provođenjem fiskalnih mjera koristeći se instrumentima koji doprinose finansijskoj stabilnosti; da ubrza proces privatizacije s ciljem da javni kapital prebaci u privatni sektor kako bi dostigla gornji limit po evropskim standardima; da promovira fiskalnu i finansijsku disciplinu u entitetima i između entiteta i državnih institucija; da nastavi ekonomsku reformu po standardima Svjetske trgovinske organizacije kako bi postala njen član; da uskladi industrijsku politiku; da razvija poljoprivredu na državnom nivou; da usvoji državni zakon o zaštiti okoline; da usvoji državnu energetsku strategiju; da implementira državni zakon o željeznici...

Ma, u Bosni i Hercegovini moraju, prije svega, biti pronađeni ljudi koji će razumjeti zadatke, pa tek onda zavrnuti rukave i...

Novi međunarodni ispad Milorada Dodika

Ako je suditi po onome što kaže premijer Republike Srpske "... lažljivoj Holandiji, njenom ambasadoru, pa i samoj kraljici" ne preostaje drugo nego - postidjeti se

Kako to biva kad se ne nauči ribolov, nego se doniranim, dakle tuđim novcem samo kupuju riblja jela i više "još, još", ovih dana je pokazao Milorad Dodik, premijer Republike Srpske. Grmeći na sav glas, uz riječnik i ton kojem su samo nedostajale krupne, bosanske psovke, primitivno je optužio državu Nizozemsku za nedoličnu selektivnost, rasizam čak, jer su joj Srbi dalji od muslimana. Sve zbog toga što je nizozemska vlada, raspoložujući novcem svojih građana, razmatrala želje pristigle iz dva bosanskohercegovačka entiteta, a znalo se da će ispuniti samo jednu, odlučila pomoći sanaciju i adaptaciju Kliničkog centra u Tuzli. Smatrali su da je zahvat u banjalučko zdravlje neisplativ. Dodik to nije mogao gospodski podnijeti:

- Naša je greška što smo vjerovali obećanjima prevaranata! Takav je holandski ambasador u BiH, obećao je pa prevario, takva je i izaslanica holandske kraljice, koja nam je, takođe, obećala ta sredstva. Ponadali smo se, a oni su slagali! Ne mislim da je to slučajno. Mi ovdje mislimo da iza svega stoje moćni sarajevski krugovi. Oni su to izlobirali, oni su vršili pritisak na holandsku vladu da ne odobri sredstva za Republiku Srpsku, jer je, navodno, ona izvršila zločine, - grmio je Dodik pred novinarima.

Banjalučki Idi Dada Amin, kako sve češće novinari nazivaju Dodika u trenucima, a takvi su sve češći, kada ga obuzima bijes zbog postojanja Bosne i Hercegovine čiji je Republika Srpska činjenični dio i kada nekontrolirano žali zbog nepostojanja teritorijalne jedinstvenosti s maticom Srbijom, tvrdi kako je Nizozemska stala u red onih zemalja koje su počinile i čine političke zločine prema Republici Srpskoj, a trenutni čin holandske segregacije nastao je nakon presude Međunarodnog suda pravde u Hagu u tužbi BiH protiv SR Jugoslavije. A kad je tako onda njemu, Dodiku, ne preostaje ništa drugo nego se dostojanstveno povući, ali će uskoro kucnuti i njihov slobodarski trenutak. Onda će vidjeti i svijet i Bosna i Hercegovina, pa i ta prevarantska Holandija ko su... zna se već ko.



446 Scenic Hwy. (Hwy. 124)
Lawrenceville, GA 30045

Armin Mehmedović

BROKER - ASSOCIATE

Direct: 404-512-0509

E-mail: arminsellsatlanta@yahoo.com

www.gwinnettnewhomesonline.com

**PLANIRATE KUPITI KUĆU? POZOVITE ME.....
VRIJEME JE ZA KUPOVINU!!!
KAMATE SU JAKO POVOLJNE.**

***BILDERI NUDE VELIKE POPUSTE NA NOVE KUĆE**

***BESPLATNA MARKET ANALIZA**

***HUD & FORECLOSURE SPECIJALNE PONUDE**

CITINET
MORTGAGE

Securing Your Future, With the Right Loan
For Your Dream Home

Christian Pak

**PRILIKOM KUPOVINE
MOJE USLUGE SU
BESPLATNE**

678-638-1200 www.citinetmtg.com



bosna i hercegovina

The Firm To Call When You Need Results

Immigration Law

- Citizenship • Green Cards
- All Temporary & Permanent Visa's
- Family & Individual Immigration
- Removal Defense / Asylum
- Deportation

Accidents & Injuries

- Slip & Fall
- Premises Liability
- Wrongful Death
- All Injuries

No Fee
If No Recovery
On All Injury
Cases

POSTOJI MOGUĆNOST DOLASKA U VAŠ DOM

Divorce & Family Law

- Contested & Uncontested

UNCONTESTED DIVORCE FROM \$499



- Real Estate Transactions
- Corporate Formation
- Landlord/Tenant Law

Radimo u oblastima:

- Useljenički zakoni
- Nesreće i povrede
- Razvodne parnice
- Registriranje firmi

LIM | ZDRILICH | LLC

ATTORNEYS AT LAW

**Evening And
Weekend
Appointments**

Serving Gwinnett County And North Metro Atlanta

770-931-9604

Available 24/7



*No Fee Refers To Attorney's Fee Only. Additional Costs of Litigation Are Usually Paid By The Client

Mehmed-pašin most na Listi svjetske baštine

Generalni sekretar UNESCO-a Koičiro Macura u prošlog mjeseca je, umjesto vlastima u Višegradu, uručio Predsjedništvu BiH certifikat o upisu Mosta Mehmed-paše Sokolovića u Višegradu na Listu svjetske baštine UNESCO-a.

Na ovaj način se odstupilo od ustaljenog običaja da se potvrđuje predaje lokalnim organima vlasti, jer su se na "Čupriji na Drini" u isto vrijeme okupile članice udruženja "Žene žrtve rata" i postavile spomen ploču ubijenim Bošnjacima u tom gradu.

Generalni direktor UNESCO-a Koičiro Macura uručio je predsjedavajućem Predsjedništva BiH Harisu Silajdžiću certifikat o upisu Mosta Mehmed-paše Sokolovića na Listu svjetske baštine. Tako je ovaj most, poznatiji kao na Drini čuprija, po Andrićevom djelu, drugi u BiH koji je postao dijelom svjetske baštine zbog svojih univerzalnih vrijednosti koje se moraju po svaku cijenu sačuvati, istakao je Macura:

"Ovdje slavimo upisivanje Mosta Mehmed-paše Sokolovića u Višegradu na UNESCO-ovu Listu svjetske baštine - i to je drugi lokalitet u BiH koji je zaslužio to priznanje. I zato smatram privilegijom što mogu da učestvujem u momentu kada taj most dobija svoje zaslužio mjesto u zajedničkom naslijeđu ovoga svijeta. Priznavanje zajedničke kulturne baštine je korak naprijed u razumijevanju među narodima jugoistočne Evrope i korak naprijed u održivom socio-ekonomskom razvoju zajednica i zemalja ovog regiona. Želim ponoviti da je UNESCO predan tim nastojanjima."

Predsjedavajući Predsjedništva BiH Haris Silajdžić istakao je kako BiH i dalje od UNESCO-a očekuje višestruku podršku i pomoć kako bi sačuvala svoju baštinu, nauku i umjetnost:

"Čuvanjem ovakvih vrijednosti prošlosti odajemo poštovanje našoj sadašnjosti i gradimo mostove razumijevanja i interkulturalnog dijaloga. Danas je naša pažnja ponovo usmjerena na Most Mehmed-paše Sokolovića u Višegradu. Ovo je prilika da svim građanima BiH i svim građanima svijeta čestitam tu mogućnost sadržanu u današnjem svečanom činu uručenja potvrde da je na Drini čuprija svjetska baština."

Vjerovatno po prvi put u svojoj karijeri Macura nije otišao na mjesto koje uvrštava u svjetsku baštinu. Naime, ceremonija uručenja dokumenta o upisu na UNESCO-ovu listu i postavljanje predviđene ploče na Most Mehmed-paše Sokolovića u Višegradu nije održana zbog protesta udruženja Žene žrtve rata. Istovremeno kada se u Sarajevu održavala ceremonija sa cjelokupnim diplomatskim korom u BiH, predstavnice ovog udruženja postavile su spomen-ploču sa imenama ubijenih proteklog rata na istom mostu. Predsjednica udruženja Bakira Hasečić:

"Mi smo, bez razlike na sve, otišli na današnji dan i postavili spomen-ploču na kojoj piše da se nikad ne zaboravi vrijeme '92.-'95. kada je na ovom mostu ili pored njega mučki ubijeno 3.000 Višegrađana. Manjem bh. entitetu nisu potrebne pare, njima je potreban certifikat kojim će mahati i dokazati, a za nas je to jedan obični... Nemamo ništa protiv da se postavi ta ploča

UNESCO-ova, ali isto tako mi želimo da naša ploča ostane."

Predsjedavajući državne komisije za UNESCO Slobodan Šoja kaže kako je Macura lično izrazio želju da dođe u Višegrad i uruči certifikat o upisu Mosta Mehmed-paše Sokolovića, te da mu se želja, na sramotu BiH, nije ispunila:

"U međuvremenu kada smo odlučili da napravimo tu jednu predivnu ceremoniju, koja bi trebala da uđe čak i u anale BiH, pojavila se naravno politika, kao što se pojavljuje u BiH, i onda su neki krugovi izmanipulisali nesretne žene, koje su već dovoljno žrtve, da bi bile još veće žrtve time što će neko sa njima manipulirati, i one su, naravno pod tim direktivama nekih malo viših krugova, odlučile da miniraju dolazak gospodina Macure u Višegrad. Eto, i to su uspjeli - na njihovo možda vlastito zadovoljstvo, a na sramotu države BiH. Ja sam zbog toga, naravno, vrlo tužan zbog toga što smatram da je ovo bilo nešto što je neprilično i što će ostati u jednoj negativnoj uspomeni bar što se tiče UNESCO-a. Ali, naravno, gospodin Macura je dovoljno galantan čovjek da je on želio da ipak dođe, da odradi ono što je morao da odradi. Uručio je certifikat o upisu Mosta u Sarajevu, što se isto rijetko dešava, ali ja mislim da je to opet jedna prava slika vremena i države u kojoj živimo."


Žaljenje što generalni direktor Macura nije danas, kako je i bilo predviđeno, posjetio taj grad i dokument o upisu u svjetsku baštinu uručio na Mostu Mehmed-paše Sokolovića izrazio je i predsjednik opštine Višegrad Miladin Miličević koji je prisustvovao ceremoniji u Sarajevu:

"Postoji ponekad i u svečanim trenucima i malo tuge. Bilo je predviđeno da se okupimo danas u Višegradu, pokraj Mosta na Drini i otkrijemo ploču kojom se s ponosom obznanjuje svijetu da je Most Mehmed-paše Sokolovića upisan na listu svjetske baštine. Tu sreću nismo dočekali - i mi građani Višegrada zbog toga mnogo žalimo. Ali želim takođe da vam poručim da će vas grad Višegrad i Most na Drini stalno čekati u nadi da ćete jednog dana ponovo doći."

UNESCO-ova ploča koji su izradili majstori iz Jablanice poslana je u Višegrad i biće postavljena na Mostu u nerednim danima, ali bez ceremonije i svečanosti koja je bila zamišljena, kaže Šoja:

"Ona je urađena po standardima UNESCO-a i ja sam ploču do prije nekoliko sati gledao u svom uredu, ona je upravo na putu za Višegrad i ona će biti postavljena jednom prilikom. Sada više ništa ne zavisi od UNESCO-a, to se može uraditi bez ikakvih problema u bilo kom trenutku."

Most Mehmed-paše Sokolovića sagrađen u 16. vijeku, djelo je neimara Mimare Sinana, dvorskog arhitekta i i vrhovnog graditelja otomanskog carstva. Njegov učenik Hajrudin tvorac je Starog mosta u Mostaru koji je takođe na listi svjetske baštine i koji je tokom svoje posjete Bosni i Hercegovini generalni direktor UNESCO-a Macura posjetio po treći put.



Most Mehmed-paše Sokolovića u Višegradu



FORMULA USPIJEHA



Postanite vlasnik svoje firme!

Počnite biznis u komercijalnom čišćenju, visoko isplatom polju na usponu!

- Tražite onu pravu šansu da postanete vlasnik svog biznisa?
- Želite da zaradite više novca radeći po noći i vikendima?
- Želite da imate punu platu sa neograničenim potencijalom?



Sa **Stratus Building Solutions** sistemom, mogućnost zarade i širenja posla je neograničena. Mi ćemo Vas opremiti svime što Vam je potrebno za uspjeh, od garantovanih mušterija do cjelokupnog treninga i knjigovodstvene i marketinške podrške. Vaš uspjeh zavisi jedino od Vašeg truda.

Stratus koncesionari su poznati po visokoj kvaliteti posla i odnosu prema mušterijama u polju čišćenja. Mi zadržavamo naše klijente mnogo duže od sličnih kompanija, zato što mi uložimo dosta vremena u razumijevanje potreba naših klijenata, tako da smo u mogućnosti premašiti sva njihova očekivanja. Vi odlučujete kako brzo i do koje veličine ćete razvijati Vaš biznis. Mi ćemo učiniti sve što je u našoj moći da to i ostvarite.

Ako ste spremni iskoristiti ovu jedinstvenu šansu o kojoj ste uvijek sanjali, mi smo spremni da Vam pomognemo da u tome i uspijete!

Komercijalno čišćenje – visoki razvoj, stalna primanja

Poslovne zgrade uvijek trebaju čišćenje, bez obzira na godišnje doba ili ekonomsku situaciju. To znači da ćete uvijek imati solidan dotok novog

posla, sa mogućnošću širenja na više klijenata kad god to Vama odgovara.

Stratus koncesionari uslužuju široki spektar poslova, od malih radnji do višespratnih poslovnih zgrada, od fabričkih hala do auto kuća, od medicinskih ustanova do vrtića za djecu. Sa toliko potencijalnih mušterija, Vaša primanja mogu rasti koliko god Vi to želite.

Partneri u Vašem uspjehu

Kao **Stratus** koncesionar, Vi ćete biti dio rastuće porodice uspješnih biznismena, koji s Vama dijele odlučnost da budu najbolji. Vaš tim za podršku u **Stratusu** će s Vama raditi na pokretanju Vašeg biznisa i na njegovom razvijanju u budućnosti.

Naša obaveza prema Vama uključuje:

- Garantovan izvor klijenata
- Obračun i naplatu – Vi dobivate platu svakih mjesec dana
- Najbolji trening program koji Vas uči metodama komercijalnog čišćenja i tehnikama poslovnog menadžmenta
- Nabavku sredstava za čišćenje po sniženim cijenama
- Podršku u komunikaciji sa klijentima
- Pristupačne cijene potrebnih osiguranja



- Mogućnost finansiranja dijela Vaše uplate
- Savjet po potrebi od naših stručnjaka
- Neograničen potencijal širenja biznisa

Stratus sistem, pristup i potencijal su jedinstveni u polju komercijalnog čišćenja. Kao vlasnik **Stratus Building Solutions** koncesije, bićete dio jednog od najperspektivnijih biznisa u Americi. Imaćete stalni izvor novca, trening, knjigovodstvenu i marketinšku podršku, kao i šansu da radite sa ljudima kojima je stalo da uspijete.

Ako ozbiljno želite postati vlasnik svoje firme, nazovite **Stratus Building Solutions** već danas!

Vaš uspjeh je naš jedini cilj!

404-671-8100

Stratus Building Solutions of GA

2500 Cumberland Parkway, Suite 475
Atlanta, GA 30339

Exit #18 Paces Ferry Rd off Rt 285



Yippeetel

Opcija # 1

Calling Cards

Obavljajte sve internacionalne pozive sa mobilnog telefona. Mogućnost veoma jednostavnog biranja.

Bosna: €12.9
Hrvatska: €5.9
Srbija: €8.9
Beograd: €8.0
Makedonija: €11.5
Albanija: €9.9

Najjeftiniji na tržištu
Nudimo dvije opcije

Office: (904)239-3580
www.YIPPEEtel.com

Zainteresovani za
 veleprodaju mogu se
 obratiti na e-mail
yippeetel@gmail.com

Opcija # 2

VOIP - Telefon preko interneta

Za samo \$24.95 mjesečno pričajte neograničeno sa Amerikom i Canadom. Voicemail, Caller ID, samo neke od ponuda uključenih u cijenu. Internacionalni pozivi najjeftiniji.

Cjenovnik

500 minuta mjesečno samo:	\$14.95
Beskonačno minuta:	\$24.95
Business:	\$39.95
Family Plan - 2 Adaptera 2 Linije	\$32.95

**Obavezno imati DSL, Broadband ili
 brzi internet**

**PRİČAJTE SA SVOJOM FAMILIJOM BILO
 GDJE U SVIJETU BESPLATNO**

Da li ste povrijeđeni na poslu?

INJURED?

Sunne & LaBouff

Attorneys at Law

**Consultation:
 Personally or by Phone**

Representing Injured Workers Throughout the State of Georgia
Zastupamo povrijeđene radnike širom Džordžije

Call 404-240-0975 for Free Consultation - Prevodilac / Translator 678-429-4353
651 DALLAS ST., ATLANTA, GA 30308

Puč u stranci i teške, životno-rovovske bitke Sulejmana Tihića

Pada li Stranka demokratske akcije iz mekih ruku u čvrstu, pa i nepristojnu desnicu Bakira Izetbegovića?

Sulejman Tihić je, mada svjestan da mu sve uloge u vrhu njegove nacionalno-moćne partije – Stranke demokratske akcije, ali i države, nalažu, po prirodi stvari, podložnost u izlaganju javnosti, zabranio publiciranje izvještaja o njegovoj teškoj bolesti i zdravstvenom stanju. Naravno, to ne znači da je nepoznato da boluje od raka debelog crijeva, da je pod stalnom paskom liječnika u Sarajevu i Ljubljani i, konačno, da se podvrgnuo operativnom zahvatu u Sloveniji. Iz tih vijesti je razvidno da je operacija prošla uredno i da je postoperativni tok u skladu s očekivanjima.

Poražen?

No, sve to ne znači da je Tihić pošteđen od političkih udara ili da ih, bar, izbjegava. Naprotiv, nedavno je imao težak i do sada nepremošćen sraz s Miroslavom Lajčakom oko policijske reforme i toka europskih integracija, a neposredno pred putovanje u Ljubljanu u stranci mu je priređen igrokaz s neskrivenim pučističkim namjerama stranačkih kolega - protivnika s krila teške desnice. Neskriveno neprijateljstvo prema demokratski izabranom partijskom šefu nije nimalo ublažavala činjenica o njegovom zdravstveno-krhkostom stanju. Nisu se libili, uporabe i najteže artiljerije, pa ni najnižih udaraca. Što je najmučnije s takvim nabojem je sastanak i završen, a Tihić je tiho, (da li i poražen?) nekako samotno, krenuo na put. Predvođena, uslovno rečeno, mlađanim Bakinom Izetbegovićem, grupa s najvišeg vrha vladajuće bošnjačke partije, posljednjih mjeseci neprekidno organizira potrese i žestoka frakcijska trvenja i borbe za unutarstranačku prevlast, odnosno, a bolje rečeno, za Tihićevo svrgavanje.

Cjedilo

I, evo, najjači udar izveden je upravo u predvečerje Tihićevog, za život, do sada najvažnijeg putovanja. Upriličena je sjednica najužeg stranačkog rukovodstva i na njoj je otvoreno demonstrirana neposlušnost s pokušajem unutarstranačkog puča i uvođenjem svojevrsnog dvovlašća, s priprećenom konfuzijom, ali i neskrivenim usmjerenjem ka urušavanju, pa i rascjepu partije. Tihiću je, prije svega saopćeno kako ubuduće neće računati na lojalnost stranačkih zastupnika u Parlamentu BiH. Šef kluba i predvodnik je - Izetbegović. Od ukupno devet zastupnika za odanost Tihiću izjasnio se samo jedan – Srebreničanin Sadik Ahmetović, jedini iz SDA koji je otvoreno protestirao protiv sramne namjere povećanja plaća parlamentarcima, pa je na tom tragu podnio i ostavku na članstvo u parlamentarnoj komisiji za finansije. Sam Tihić je bio zaprepašten što je, mimo ranijeg dogovora u stranci, Ahmetović ostavljen na cjedilu, pa je zatražio

tumačenje i dobio osoran Izetbegovićev odgovor da su glasali za sebe i svoju matrijalno-zastupničku bolju budućnost.

Neposluh

Bilo je riječi i o očitom "razlici u mišljenjima, ali i odlučivanju" pri glasanju za zada već svršenu stvar oko ustroja policije - Tihić se držao stranačkog dogovora, zbog čega se zavadio s većinom koalicionih partnera u vlasti, ali i s velikim dijelom diplomatskog kora iz kojeg je nagovaran na kompromis, sukobio se, već je spomenuto, s Lajčakom koji ga je optužio da se zalaže za vebabijsku BiH... i od svog, SDA kluba ostao je nepodržan, iako je stav njene parlamentarne grupe bio usklađen i dogovoren. I kad je na ovom oproštajno-bolesničkom sastanku upitao zašto je bilo ono što je bilo, rečeno mu je, opet Izetbegović, kako je sve bilo spremno i za njegovo, Tihićevo, "prisilno" zaustavljanje i uklanjanje s pozivanjem na njegovu bolest ukoliko bi pokušao sprovesti dogovoreno i na drugoj instanci odlučivanja posegnuo za "jakim sredstvom", postojećim u bosanskohercegovačkoj parlamentarnoj praksi - pozivanjem na zaštitu nacionalnog interesa!

Presuda

Prisutni ovom, inače za javnost, zatvorenom skupu, kažu da je Tihić ostao bez riječi, da bi tek ostao zabezeknut za njega potpuno novom i neočekivanim salvom. Neki su znali šta slijedi i potajice su prikrivenim kasetofonom snimili Izetbegovićevu tiradu. U najkraćem, s trake se čuje pominjanje još nekih primjera u kojima je, po Izetbegovićevom i mišljenju njegovih istomišljenika Tihić istupao komunistički, skoro pa kao Zlatko Lagumddžija, šef SDP-a! A onda slijedi grmljavina:

- Nikada i ni po koju cijenu ja i ljudi iz moje okoline neće glasati za zakone koji smrde i podsjećaju na komunističku praksu, iz vlastitog iskustva znam šta bi takvi zakoni donijeli i s vlastitom porodicom sam već prošao kroz džehenem (pakao – pr. M.P.) komunističke represije.

Vrijedi li pomena da je Tihić pokazao spremnost podržavanja zakonskog prijedloga o oduzimanju nelegalno stečene imovine i da je to ono na što je Izetbegović mislio? Galamio je Izetbegović još. Svi ostali su šutjeli. I Tihić. Niko nije izgovorio ni riječ njemu u prilog ili zaštitu. Nisu li "šutači" jasno pokazali koga se plaše i da se svrstavaju, eto, na stranu očito jačeg? Da li je nakon svega teško ocijeniti ko ima kontrolu u stranci? Kada će sječivo giljotine pasti, hoće li masa urlati ili će sve proći tiho, uz smiraj sunca nekog skorog dana?

M. P.



Sulejman Tihić

Bezobzirno uzimanje naroda lopatom

U zemlji bez ordena, jer ni oko ustroja državnih priznanja nema konsenzusa, mladi socijaldemokrati ustrojili su orden za poslanički bezobrazluk

Vrhove inače tromе i uvijek međusobno duboko sukobljene bosanskohercegovačke vlasti, tako se bar predstavlja javnosti, sad, nakon završene zakonske procedure oko navodne reforme policije, što je bila ulaznica za konačno potpisivanje akta o pristupanju Europskoj uniji, „zabrinjava“ hoće li Slovenija, odnosno njena Ambasada u Sarajevu uspjeti, kao predsjedavajući, time i nosilac posla, osigurati bitne prijevode dokumenata da bi se sve ozvaničilo krajem aprila. To je, odjednom, od ogromne važnosti i, na dao bog, da se odgodi za kraj maja! Bila bi to ogromna šteta, ali i obeshrabrenje za sve Bosance i Hercegovce. A, onda, postoji i druga muka koju bi narod morao shvatiti i pokazati malo sućuti za političku muku jer moraju, da bi odgovorili Europi prionuti ogromnom poslu od savladavanja 115 hiljada stranica teksta europskih propisa, što će ustvari, kad se sve prevedu narasti na tiskovinu od 300 hiljada listova! I ni tada neće biti gotovo jer Europska unija stalno usvaja nove propise! Narod to, jednostavno, mora shvatiti, a kad shvati onda će i znati šta je to težak rad.

Tako se nekako ovih dana tumači mamurluk oko trijumfa i slavlja, jer je mučni posao oko policije i reforme bez reforme završen, ali se vidi da ima nekog vruga u kuloarskoj priči da je sve izrežirano! Poodavno je dogovoreno da bude kako je bilo, ali

je trebalo narod zabrinuti nad činjenicom europskog izmicanja, jer se političari ne mogu složiti, samo da ne bi postalo previše uočljivo kako politički moćnici blago dijele ne gledajući sirotinju. Zaista, u zemlji podijeljenoj po dva osnova - jedan je onaj trodijelni - po nacionsu, a drugi onaj po pravu na rad i nerad, odnosno na činjenicu da posao za prosječnu plaću od nepunih 250 eura ima samo polovica od radno-aktivnih stanovnika ove zemlje, uz debatu o europskim uslovima, ispod žita je provlačen zakon po kojem bi nerad poslanika bio plaćen oko 4 hiljade eura mjesečno, a pravo na mirovinu od oko 1.800 eura poslanici bi stjecali poslije dvogodišnjeg parlamentarnog statusa i to bez obzira na dužinu drugog radnog staža! Jest da je zakon tek u prvom čitanju, ali se čini da nema nikakvih prepreka za njegovo usvajanje. Jest da su socijaldemokrati gromoglasni u pružanju otpora, ali njihovo opozicionerstvo je brojem glasova premaleno u zaustavljanju nezajajljivih. Glatko su nacionalni iz tri nacionalističke partije na vlasti dizali ruke i gromko isticali skupoću i dragocjenost svog rada u podizanju zemlje. Pobijedili su, ali socijaldemokrati ne odustaju.

Ovih dana su na ulicama svih gradova, osim onih u Republici srpskoj, jer im je uskraćeno odobrenje za javno-ulični rad, članovi Socijaldemokrate BiH postavili stolove i organizirali

DOBITNICI ORDENA ZLATNA LOPATA

ORDEN ZASLUGA ZA BEZOBRIZNO UZIMANJE NARODA LOPATOM
Poslanici SBiH, SDA, SDS, SNSD, HDZ 1990, HDZ i PDP u Parlamentu BiH koji se nisu pridružili poslanicima SDP-a i koji su tako spriječili usvajanje Zakona o oduzimanju nelegalno stečene imovine



FOM

www.sdp.ba/fom/

potpisivanje peticije protiv zakona o ovakvim plaćama političara. Argumenti su im jednostavni jer, smatraju i kažu, donošenje ovakvog, sramnog i nemoralnog zakona, mora biti spriječeno jer ne odgovara prilikama u zemlji. Damir Mašić, glasnogovornik Socijaldemokratske partije BiH (SDP BiH) ističe:

- Uspoređujući predložene iznose plaća i poslaničkih mirovina sa iznosom prosječne plaće, te omjerima prosječnih plaća i plaća parlamentaraca u regiji, jasno je kako slovenski parlamentarac mjesečno inkasira četiri hiljade eura u zemlji u kojoj je prosječna plaća 860 eura, a procent nezaposlenosti 4,6 posto; da hrvatski parlamentarac mjesečno zaradi dvanaest hiljada kuna u zemlji sa prosječnom plaćom od pet hiljada kuna i procentom nezaposlenosti od 14,7 posto. S obzirom na to da je prosječan odnos prosječne i plaće parlamentarca u regiji 3,7 puta na strani parlamentaraca, u našoj zemlji, plaća parlamentaraca ne bi smjela prelaziti 1.300 eura! Pored svih problema u zemlji i neispunjenih predizbornih obećanja oni su se pozabavili sami sobom, jer

im je tako lakše!

Nije se stalo samo na peticiji. Slika je manifestaciono i upotpunjena. Forum mladih SDP BiH je ustrojio, u zemlji u kojoj nema državnih priznanja čak ni za državne protokolarnе zvaničnice - naravno jer se predstavnici naroda ne mogu usaglasiti šta je za sve u ovoj zemlji sveto, i prvi orden! Svim listovima u zemlji, naravno koji su prihvatili objavljivanje i zbog svojih obaveza prema nacionalnim ktitororima, platili su podlistak s ukazom o ustanovljavanju Ordena Zlatna lopata - za zasluge za bezobzirno uzimanje naroda lopatom. Ukaz je dospio u ruke građana i sadrži listu i fotografije 35 prvih dobitnika - „...poslanika SBiH, SDA, SDS, SNSD, HDZ i HDZ 1990, PDP, DNS i RZB u Parlamentu BiH koji se nisu pridružili poslanicima SDP-a i koji su se tako besramno opredijelili za povećanje svojih, ionako velikih, plata, paušala i ostalih privilegija.”

Milan Pekić

Affordable Health Coverage to the Rescue.

Don't put you and your family at risk by trying to get by without health care coverage.

We offer Health Coverage for:

- Individuals without Group Coverage
- Independent Contractors
- Dependents and Students
- COBRA/Alternative
- Self-Employed
- Small Businesses



Chuck Gerrald
404-923-3163
 or Toll Free:
866-628-5344

Apply Online:

www.chuckgerraldinsurance.com



Blue Cross Blue Shield Healthcare Plan of Georgia, Inc. is an independent licensee of the Blue Cross and Blue Shield Association. The Blue Cross and Blue Shield names and symbols are registered marks of the Blue Cross and Blue Shield Association.

Vas Distributer za TV 

Rasim Duliman
 -Generalni Zastupnik-
 Tel: 678-377-2474
 Cell: 678-764-8860

Vaš zastupnik za:
Hayat, BN-Tv
Pink, Pink Plus

PRODAJETE ILI KUPUJETE KUĆU?

Vi imate pitanja - ja imam odgovore

- Sa Vama od početka do kraja, u svim fazama kod prodaje ili kupovine kuće
- Ostvarenje i zaštita Vaših interesa je moj prioritet
- Idealno vrijeme za kupovinu kuće - vrlo niske cijene uz povoljne kamate
- Foreclosure * HUD homes * Prvi put kupci dobijaju Home Depot gift card
- Besplatne usluge notara i prevođenja potrebnih dokumenata



metrobrokers  **GMAC**
 Real Estate

DINO KRGO
 REALTOR

678-429-4353

dmservice@bellsouth.net



EURO-FLY

AGENCIJA ZA PRODAJU AVIONSKIH KARATA
 KEMO MUSIC
 AGENT

660 ASHLEY LAINE WALK
 LAWRENCEVILLE, GA 30043

TEL: 678-407-9297
 404-354-0443

KEMOMUSIC@BELLSOUTH.NET



Srbija potpisala SSP sa EU

Božidar Đelić, potpredsjednik Vlade Srbije, i Dimitrije Rupel, predsjedavajući Savjeta ministara Evropske unije, potpisali su u utorak u Luksemburgu Sporazum o stabilizaciji i pridruživanju (SSP) Srbije s Evropskom unijom.

Potpisivanju sporazuma prisustvovali su predsjednik Srbije Boris Tadić i šef srpske diplomatije Vuk Jeremić. Tadić je rekao da će Srbija sigurno biti jedan od ključnih faktora stabilnosti i prosperiteta jugoistočne Evrope.

“Potpisivanjem SSP-a stvaraju se mogućnosti pune integracije zapadnog Balkana u EU, bez koje nema mogućnosti konačnog pomirenja među narodima zapadnog Balkana”, poručio je Tadić. Da bi to pomirenje, koje ima istorijski karakter i kojem treba da bude dat evropski pečat, imalo puni smisao, naveo je Tadić, treba da budu dovršene sve obaveze Srbije, što podrazumijeva i saradnju s Haškim tribunalom. “Vlada Srbije, predsjednik Srbije i sve institucije Srbije poštuju tu obavezu, jer je ona deo našeg doma i naša međunarodna obaveza”, istakao je Tadić.

Havijer Solana, visoki predstavnik EU za spoljnu politiku i bezbjednost, ocijenio je da je dan potpisivanja SSP-a veoma važan za Srbiju, srpski narod i Evropu.

“Srpski narod treba da osjeti da je bliže EU, stabilnosti,

Silajdžić osuđuje, Dodik pozdravlja potpisivanje Sporazuma Srbije sa EU

Bh. političari razočarani su što je BiH ostala jedina zemlja u regionu koja još nije potpisala Sporazum sa EU. Predsjedavajući Predsjedništva BiH Haris Silajdžić osudio je odluku Evropske unije da potpiše Sporazum o stabilizaciji i pridruživanju sa Srbijom, “iako ta zemlja još uvijek odbija uhapsiti optužene za zločin genocida u BiH”, saopćeno je iz njegovog Ureda. Član Predsjedništva BiH Željko Komšić navodi da potpisivanje Sporazuma EU sa Srbijom još jednom pokazuje nepravdu prema BiH. Predsjednik Vlade Republike Srpske Milorad Dodik, međutim, pozdravlja potpisivanje ovog Sporazuma, kao što podržava i evropski put Srbije, rekla je Dodikov portparol Biljana Bokić.

Bosanskoj javnosti je saopšteno da, iako je BiH usvajanjem kontroverznog zakona o reformi policije ispunila sve uslove za potpisivanje, Bosna i Hercegovina će SSP potpisati najranije 26. maja. Ovo kašnjenje je, navodi se, čisto tehničke prirode, jer se ugovor mora prevesti na 22 jezika Unije. Ono što je nejasno je kako je srbijanski ugovor mogao biti preveden na vrijeme i da li to sve ima veze sa srbijanskim parlamentarnim izborima 11. maja. Naime, na ovim izborima se očekuje pobjeda Šešeljevih Radikala i čini se da Evropa ovim potpisom pokušava da usmjeri srbijanske birače u pravcu proevropske koalicije Borisa Tadića. Na žalost, opet na uštrb Bosne i Hercegovine.



Đelić, Tadić, Solana i Rupel

miru i ekonomskom prosperitetu, što je veoma važno za građane Srbije danas, kao i za buduće generacije”, naglasio je Solana. On je rekao da EU ne bi bila kompletna bez saradnje zemalja zapadnog Balkana, a da je Srbija veoma važan faktor na zapadnom Balkanu. “Mladima Srbije poručujem - Evropa je vaša kuća, ovdje vam je mjesto. Molim vas, da svi zajedno učinimo da budemo zaista jedinstveni”, poručio je Solana.

Rupel je u utorak ujutru rekao da su ministri zemalja članica EU odlučili da Srbiji ponude da potpiše SSP, kao i privremeni sporazum, kao prateći dokument, na osnovu kojeg se Srbiji pruža mogućnost da koristi skoro 90 odsto beneficija i prije nego što sporazum ratifikuju sve zemlje članice EU.

Implementacija pratećeg dokumenta zavisice, rekao je Rupel, od ocjene Savjeta ministara EU koja se tiče saradnje Srbije s Haškim tribunalom. Šefovi diplomatija Evropske unije u utorak ujutru su donijeli jednoglasnu odluku o potpisivanju SSP-a sa Srbijom, nakon što je, prema diplomatskim izvorima iz Brisela, napravljen kompromis s Holandijom i Belgijom, koje su potpisivanje uslovljavale punom saradnjom Srbije s Haškim sudom.

Potpisivanjem SSP-a sa EU Srbija, poslije dvije i po godine, čini prvi institucionalni korak ka kandidaturi i punopravnom članstvu u Evropskoj uniji.

Trgovinski sporazum

Prelazni (trgovinski) sporazum, koji je takođe potpisan u okviru Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju, biće primijenjen kada Savjet ministara EU ocijeni da Srbija u punoj mjeri saraduje s Haškim sudom, navodi se u završnom dokumentu Savjeta ministara EU.

Luksemburški ministar inostranih poslova Žan Aselborn je izjavio da su ministri EU “kompromisom” došli do ovakvog zaključka o primjeni prelaznog trgovinskog sporazuma, koji uvijek automatski stupa na snagu do ratifikacije SSP-a.

Zvaničnici na zasjedanju su, takođe, prenijeli da je “kompromis” predstavljalo to da se udovoljilo zahtjevima Holandije i Belgije da, uz ratifikaciju, i automatska primjena sporazuma mora da sačeka ocjenu Savjeta ministara EU.

TV Hayat se na području SAD-a gleda
putem satelita Intelsat Americas 5.
Ukoliko se želite pridružiti velikoj i
sretnoj porodici Hayatovih gledatelja,
kontaktirajte sa našim zastupnicima
GlobeCastWorldTV



GlobeCast WorldTV info telefon za
narudžbe, pitanja i tehničku podršku:

1-888-988-5288

info globecastwttv.com za informacije

www.globecastwttv.com
www.ntvhayat.com

satelit: Intelsat Americas 5
na 97 stepeni zapadno

frekvencija: 12,053 MHz
polarizacija: vertikalna
symbol rate: 22.000 Msym
FEC: 3/4
kanal: VC 510



Splićani u Prištini potpisali ugovor s ENK Investom

U Prištini se gradi 165 metara visok neboder od 42 sprata

Splitska tvrtka "Konstruktor" potpisala je ugovora za gradnju najvišeg nebodera na Balkanu, poslovno-stambenog objekta u Prištini, vrijednog 400 miliona eura, što je ovoga trenutka najveći investicijski zahvat na Kosovu. Projekt investira kosovska tvrtka ENK Invest Group u suradnji s četiri suinvesti-

tora iz Albanije. Pripreme za gradilište već se obavljaju, a predviđeni rok izgradnje je šest godina.

Parcela od 26.000 'kvadrata'

Sredinom aprila u Prištini je održana glavna prezentacija projekta. Na prezentaciji su, među ostalima, bili prisutni članovi kosovske Vlade i predstavnici grada Prištine, te gosti iz Hrvatske. Investitor će gradnju dijelom financirati vlastitim sredstvima, a dijelom kreditnim aranžmanima s IFC-om (75 miliona eura) i Raiffeisen bankom (15 miliona eura). Poslovno-stambeni kompleks gradit će se u samom središtu Prištine, na parceli površine oko 26.000 "kvadrata". Bruto površina oko 300.000 "kvadrata" bit će raspoređena na 100-tinjak luksuznih stanova, poslovni toranj visine 165 metara, šoping centar, hotel i garaže za koje je predviđeno 110.000 "kvadrata", odnosno šest podzemnih etaža.

Visoki standardi

O cijeni "kvadrata" poslovnih prostora i stanova, koji će biti luksuzni i rađeni po visokoeuropskim standardima, još je rano govoriti, ali zainteresiranih kupaca već ima, i to u velikom broju. Među ostalim, zanimanje je pokazala i Raiffeisen banka s kojom se razgovara o čak 5.400 "kvadrata" poslovnog prostora koje bi koristila za vlastite potrebe. Budući da je riječ o tako vrijednoj investiciji, ENK Investu je važna podrška dobivena od Vlade Kosova, kao i prištinske gradske uprave, što je dodatni motiv za realizaciju projekta u zadanom roku. Kvalitetna izgradnja, poštovanje rokova te ozbiljnost u poslu i jesu povod angažiranju splitskoga "Konstruktora" za glavnog izvođača, koji nije odabran natječajem, nego na preporuku Hrvatske gospodarske komore.

Lakrište - nova poslovna zona Prištine

Na samo 500 metara od ovog kompleksa, a sve u sklopu nove poslovne zone Prištine poznate pod imenom Lakrište, gradi se i World Trade Center Priština.



ENK kompleks će koštati 400 miliona eura i biće završen 2014. godine



U sklopu kompleksa se nalaze stambena zgrada, hotel, poslovni toranj i šoping prostor



Majstori kiparstva Osman i Fatima nude Vam predivnu figuru bosansko-hercegovačke tradicije - bosanskog dedu sa sazom. Radimo i druge figure sa motivima iz Bosne i Hercegovine.

mostarxboys@aol.com

telefon 407 644 4755

Full Time Travel Agent needed.

**Full Time Travel Agent needed.
Must know reservation systems: Amadeus, Waldspan
and speak bosnian language.
Send resume to: Dana@mynewtrip.com**

RH-TRAVEL ZAPOSŁJAVA

**Travel Agentu u stalni radni odnos puno radno vrijeme, sve beneficije.
Kandidat mora poznavati sisteme za rezervaciju karata
Amadeus i Waldspan
Rezime poslati na e-mail: Dana@mynewtrip.com**

Snajperi, zdravstvo i intervencija

Posjeta Hillary Clinton Bosni i Hercegovini u martu 1996. bi je trebala diskvalifikovati iz utrke za predsjednika Sjedinjenih Država, ali ne zbog njene nespretne priče o slijetanju na tuzlanski aerodrom. Priča o izbjegavanju snajpera i glavi u torbi je ovdje najmanji problem.

Piše: **Cristopher Hitchens**

Sjećam se dolaska na sarajevski aerodrom u ljeto 1992, nakon agonizirajućeg leta avionom UN-a sa međunarodnom pomoći, koji je izvodio „spirale“ pri slijetanju da bi izbjegao vatru sa srpskih položaja. Dok sam pognut trčao od aviona do terminala, pala je jedna granata mnogo bliže nego što bih ikad poželio da granata padne. Taj opaki pisak mi je još uvijek u ušima i ne vjerujem da ću ga ikada zaboraviti. Kao što neću zaboraviti ni šok koji sam osjetio gledajući kako se jedan civilizovani, multikulturni grad danonoćno razara od strane etno-vjerskih postrojbi pod komandom jednog fašističkog barbarina. Ni tada mi se nije sviđala Clintonova kandidatura, ali moram priznati da su mnogi Bosanci i Hercegovci bili oduševljeni Billovim obećanjem tog ljeta, da će napustiti hipokritičnu neutralnost Georga Busha starijeg i Jamesa Bakera i da će priletjeti u pomoć žrtvama etničkog čišćenja.

Sjećam se svega ovoga iz dva razloga. Prvo, mogu reći sa potpunom sigurnošću da je nemoguće da se neko ko nije doživio to iskustvo na aerodromu kasnije prevvari i pomisli da jeste. Ipak, senatorica Clinton, iako je imala više prilika da se ispravi, uporno je hladnokrvno ponavljala da je ona lično, zajedno sa svojom šesnaestogodišnjom kćerkom bila izložena snajperskoj vatri. Sve to s ciljem da dobije vanjski-politički kredibilitet za upotrebu u kampanji. To znači da: *a)* ona besprizorno i bezobzirno laže, ili *b)* ona umišlja događaje koji se nisu desili, ili *c)* i jedno i drugo. Bez obzira koji od ovih odgovora je tačan u ovom slučaju, takva osoba bi trebala biti diskvalifikovana iz utrke za predsjednika SAD-a.

Ali ovo samo potcrtava farsičnu ili nepromišljenu stranu ove priče. No, pored ličnog, ovdje postoji i istorijski aspekt na koji treba obratiti pažnju. Obratimo pažnju na datum njene posjete Tuzli. Ona je tamo otišla u martu 1996. Tada je kritična i tragična faza ovog krvavog rata već bila završena, kao što je praktično bio završen i prvi mandat njenog muža. Šta se desilo u međuvremenu? Malo preciznije, šta se desilo da obećanjem iz 1992, četiri godine ranije, da će se Clintonova administracija suprotstaviti genocidu u Bosni i Hercegovini?

U ovom slučaju, predsjednik Bill Clinton nije našao za shodno (ili praktično) da održi to obećanje. Ovo je citat iz knjige „For love of politics“ („Za ljubav politički“), koju je Sally Bedell Smith napisala o Clintonovima:

Uvažavajući savjet Al Gorea i savjetnika za sigurnost Tonya Lakea, Bill je pristao na prijedlog da bombarduje srpske vojne pozicije i istovremeno pomogne Muslimanima da nabave oružje za odbranu, što bi bilo ispunjavanje obećanja datog za vrijeme kampanje 1992. Ali, umjesto da „pogura“ evropske lidere, on je uputio državnog sekretara Warrena Christophera da se tek konsultuje s nji-

ma. Kad su oni počeli kritikovati ovaj plan, Bill se brzo povukao i ostavio status quo. Ključni faktor u ovoj Billovoj promjeni politike je bila Hillary, za koju su rekli da je imala velike rezervoacije po ovom pitanju, jer bi ova situacija mogla da se pretvori u „drugi Vijetnam“ i upropasti njene pokušaje da sprovede reformu zdravstva u Americi. Sjedinjene Države poslije toga nisu više ništa pokušale uraditi po planu sprečavanja etničkog čišćenja u Bosni. Srpske snage su nastavile sa genocidom i to je u iduće četiri godine rezultiralo smrću 250.000 ljudi.

Ja lično mogu potvrditi istinitost ovih tvrdnji. Sjećam se sastanka sa Clintonovim ministrom odbrane Les Aspinom u britanskoj ambasadi. Kad sam ga upitao o izdaji Bosanaca i Hercegovaca, povukao me je u stranu i rekao da je pitao Bijelu kuću da sleti na sarajevski aerodrom u znak solidarnosti sa Bosancima i kao gestu da Amerika nije zaboravila svoje obećanje, ali da je odgovor Clintonovih bio nedvosmislen: to nije smio uraditi, jer bi to odvučlo pažnju od zdravstvene „inicijative“ prve dame.

Ne trebam ni reći da Amerika nije dobila državno zdravstveno osiguranje za svoje saučešće u ubistvu desetina hiljada nedužnih evropskih civila. Ali to i nije najgora stvar. Kad bih pitao da li je senatorica Clinton izgubila imalo sna u vezi sa ovolikim žrtvama, imam osjećaj da bih znao odgovor na to pitanje. Ona ima suze samo za sebe. Na kraju ove priče, uprkos tome što se glasno bunila, Sjedinjene Države i njeni saveznici su ipak spasili našu čast i zaustavili Slobodana Miloševića i njegov teror. Ipak, umjesto da uljudno šuti, sen. Clinton sada ima nagon da govori u ime silovanih i zaklanih Bosanaca, kao da je ona bila na njihovoj strani. Ostajem bez riječi kod ovakve bestidnosti. Neka nas sjećanje na istinu i otkrivanje ove laži barem potakne da ne dozvolimo da i jedan drugi Clinton ikada ponovno zaposjedne Bijelu kuću.



Hillary Clinton sa kćerkom Chelsea u Tuzli, mart 1996.



Georgia - Carolina AUTO AUCTION



Open to the Public
Every Friday Night
at 6:00pm

gcautoauction.com 706-335-5300



Early Bird
Drawings!

Public Auctions
Every Wednesday
at 3:00pm



Public Auctions

Every Friday at 6:00pm

Posjetite najveću javnu auto aukciju u Džordžiji!

Svake srijede u 3:00 pm

Svakog petka u 6:00 pm

Promocionalna prodaja: svakog drugog petka,
besplatna hrana i piće, sa kupovinom auta
automatski ste u tomboli-izvlačenju bogatih
nagrada po završetku aukcije.
Glavna tri dobitka su u novcu-keš.



Promo Sale
Every 2nd Friday
Free Food
Cash & Prizes

“BEST TWO LANE AUCTION IN THE SOUTHEAST”

Georgia, South Carolina, North Carolina, Florida, Tennessee,
Virginia, Rhode Island, New York,

(Located off I 85, Exit 149, near the Atlanta Drag Way and Tanger Outlet Mall)
Fresh New Car Dealer Trades Every Month From:

For Details, Call 706-335-5300 or 877-377-5300

O RASPADU JUGOSLAVIJE

Analize Latinke Perović, Ive Banca i Dubravka Lovrenovića daju preciznu dijagnozu uzroka koji su doveli do sloma nekadašnje Jugoslavije

JUGOSLAVIJA - VJEŠTAČKA ILI PRIRODNA ZAJEDNICA

KARABEG: Da li je Jugoslavija bila veštačka tvorevina, koja je unapred bila osuđena na propast, ili je ona, kao što se govorilo, bila prirodan izraz istorijske težnje južnoslovenskih naroda za zajedničkom državom?

BANAC: Mislim da nije bila ni jedno ni drugo. Umjetna tvorevina nije bila, jer je na početku svog postojanja, dakle poslije 1918. godine, zadovoljavala potrebe njenih glavnih činilaca, neću reći svih, ali u svakom slučaju onih glavnih. Za Srbiju Jugoslavija je predstavljala rješenje srpskog pitanja, u smislu da je omogućila da doista svi Srbi žive u jednoj državi, a za Slovence i Hrvate ona je predstavljala jamstvo da njihovi etnički teritoriji neće biti podijeljeni, što je u to vrijeme bilo vrlo vjerovatno, znajući kakvi su bili apetiti naših prekojadranskih susjeda. Ne može se stoga govoriti da je Jugoslavija od početka bila umjetna tvorevina, a ne bi se to moglo reći ni za drugu Jugoslaviju. Odgovor na pitanje da li je predstavljala težnju naroda pretpostavljao bi da znamo kakve su narodne težnje u kontinuitetu. Ta priča o narodnim težnjama je ustvari ideološka fraza kojom su se često koristili oni koji su nekritički pristupali jugoslavenskoj državi. Mislim da je Jugoslavija bila u jednom povjesnom razdoblju potrebna, ali isto tako mislim da ona nikada nije riješila čitav niz unutrašnjih suprotnosti i da je nemogućnost rješavanja tih suprotnosti dovela do njenog krajnje brutalnog kraja početkom devedesetih godina. I još nešto. Jugoslaviju su, od njenog osnivanja, u kontinuitetu pratili sukobi nacionalnih ideologija, čak i u komunističkom razdoblju. Oni su postojali i unutar Komunističke partije. Ti sukobi su onemogućili bilo kakvo racionalno rješenje, jer nije mogla biti nađena formula koja bi sve zadovoljila. Upravo zbog toga što te formule nije bilo Jugoslavija se nije mogla razvijati kao demokratska država. Naime, Jugoslavija je, i to je moj konačni zaključak, bila moguća samo u okviru represivnog režima. Kao demokratska država ona nije mogla funkcionirati.

PEROVIĆ: Ja ću vam na to pitanje odgovoriti onako kako je Mihajlo Mihajlov odgovorio kad su mu postavili isto pitanje. On je rekao: "Sve su države veštačke tvorevine, nijedna ne raste na grani, sve tvore ljudi i od toga zavisi kakve će one biti". Ja ne mislim da je Jugoslavija bila veštačka tvorevina i mislim da je to stanovište ljudi koji su odgovorni za njeno nestajanje, to je ustvari racionalizacija nestanka Jugoslavije. Jugoslavija

je stvorena na kraju Prvog svetskog rata, težnja za ujedinjavanjem jugoslovenskih naroda postojala je još u 19. veku. Ta država je na neki način funkcionisala, ne dugo, do početka Drugog svetskog rata. činjenica je da se je ona u Drugom svetskom ratu obnovila na jednom dosta racionalnom programu. Prema tome, ne mislim da je bila veštačka tvorevina, jer način na koji se raspadala pokazuje da su veze bile suviše duboke, višestruke i da je ona imala, pod izvesnim pretpostavkama, mogućnost da kao zajednica u određenoj formi traje. Niti je bila veštačka tvorevina, niti je bila, opet, kao što se smatra, samo rezultat delovanja velikih sila koje su, navodno, u jednom trenutku odlučile da je stvore, a drugi put, kad je prestao hladni rat, da je razore. Ona je nastala iz unutrašnjih potreba, a i njen raspad je posledica unutrašnjih razloga.

KARABEG: Sećam se da mi je Ivan Stambolić u jednom intervjuu na slično pitanje odgovorio: "Da je Jugoslavija bila veštačka tvorevina, ne bi se tako dugo i tako krvavo raspadala".

PEROVIĆ: Proces raspadanja Jugoslavije nije završen. Sve to što se događa sa Crnom Gorom, sukobi u Makedoniji, nerešeno pitanje Kosova, novi zahtevi Vojvodine za učvršćivanjem njenog

identiteta, pokazuje da proces razlaganja jedne državne zajednice, kakva je bila druga Jugoslavija, još uvek nije završen. Dugotrajni proces raspadanja Jugoslavije i način na koji se on odvijao, bestijalni ratovi na kraju veka, koji je zabeležio dva svetska rata, pokazuju koliko je taj raspad bio težak. Na to ukazuje i činjenica da tvorevine koje su nastale, izvinite što ću tako reći, na lešini Jugoslavije, još uvek nisu u stanju da pronađu sebe i prolaze kroz duboke unutrašnje krize i sukobe. Sve to govori da Jugoslavija nije bila veštačka tvorevina. činjenica je da su se u njoj našli narodi koji su pre toga živeli u drugim državama, čak i u drugim civilizacijama, narodi koji se nisu poznavali, koji su imali različite kulture, različite jezike, različite konfesije. Proces konsolidacije prve Jugoslavije trajao je jako dugo. Veliki problem predstavljala je nerazvijenost prve Jugoslavije, a dobrim delom i druge Jugoslavije. Tražena je formula koja bi održala tu zajednicu. Prva Jugoslavija je pokušala da tu formulu nađe u integralnom jugoslovenstvu, a onda i u diktaturi. Druga Jugoslavija je imala realističan program održanja. Ona je bila federacija koja se u velikoj meri održavala na ideološkom jedinstvu, na jednopartijskom sistemu vladanja. Međutim, sve to više govori o tome da nije bilo nađeno pravo rešenje za funkcionisanje jedne zajednice koja je

Ovaj tekst nastao je na osnovu intervjua koji je u ljeto 2001. novinar Radija Slobodne Evrope Omer Karabeg vodio sa Latinkom Perović, dugogodišnjim naučnim savjetnikom Instituta za noviju istoriju Srbije, Ivom Bancem, profesorom istorije na univerzitetu Jeju u Sjedinjenim Američkim Državama, i Dubravkom Lovrenovićem, docentom na Odsjeku za historiju Filozofskog fakulteta u Sarajevu. Ovi ugledni istoričari, između ostalog, govore i o onome što su "svjedoci raspada" kazali u seriji intervjua, objavljenim u prošlim brojevima Europa Magazina.

Gotovo da nema stanovnika bivše Jugoslavije koji sebi i dan-danas ne postavlja pitanje - kako nam se moglo dogoditi da se nakon pola vijeka života u miru i stabilnosti survamo u tako krvavi rat? Čuđenje i nevjerica traju i do danas i zato je dragocjen svaki ozbiljan pokušaj da se objasni ta tragedija.

po definiciji bila složena i koja je mogla da bude liberalni projekt za budućnost, nego što potvrđuje stanovišta da se Jugoslavija mogla održati jedino silom. Pokušaji diktature i u prvoj i u drugoj Jugoslaviji bili su samo zamena za nedostatak razvoja i za nedostatak političke demokratije u Jugoslaviji, to je, ustvari, bila pretenzija da se Jugoslavija unitarizuje, da se razvija kao čvrsta centralistička država. To je izazivalo otpor i ja mislim da u suštini jugoslovenskog problema leži različito shvatanje Jugoslavije. Mi Srbi smo na jedan način razumeli Jugoslaviju, razumeli smo je kao svoju državu, kao, ako hoćete, svoj ratni plen, dok su je drugi narodi razumeli na drugi način, kao pokušaj ostvarenja svojih nacionalnih prava. U trenutku kada su stvari bile dovoljno zrele za jedan novi korak, koji je morala da učini ova generacija, došlo je do najgorog mogućeg rešenja - do ratova. Jugoslavija je, ustvari, branjena na način koji je sasvim sigurno vodio njenom raspadu - branjena je vojnom silom, oslonjenom na etničke granice većinskog naroda u Jugoslaviji.

LOVRENOVIĆ: Pitati se da li je Jugoslavija bila vještačka ili prirodna tvorevina čini mi se iluzornim, zato što je razlikovanje između vještačkog i prirodnog u historiji sumnjivo, jer ne podliježe striktnom naučnom vrednovanju. Teško je, naime, odrediti koje su historijske tvorevine prirodne, a koje vještačke. Mogli bismo krenuti od nekih premisa koje se meni čine dobrom startnom osnovom. Ako napravimo jednu kratku retrospektivu nastanka i nestanka Jugoslavija - govorim u množini - mislim da se može postaviti solidna radna shema koja će nam kazati slijedeće: da su Jugoslavije nastajale i nestajale u kontekstu svjetske historije. Prva Jugoslavija nastaje u vrijeme kada sa političke karte Evrope u nekoliko godina nestaju četiri velika historijska carstva - austro-ugarsko, njemačko, rusko i otomansko. Druga Jugoslavija nastaje u vrijeme kada su ta historijska carstva bila zamijenjena ideološkim carstvima, kada je svijet bio bipolarno podijeljen na istočni

blok, koji je predvodio Sovjetski Savez, i na zapadni blok na čelu sa Sjedinjenim Američkim Državama. I konačno, ova posljednja, treća Jugoslavija, nastaje u vrijeme kada je svijet obilježen dominacijom ekonomskih carstava, u trenutku kada svijet traži novu formulu budućnosti. Ne treba, naravno, zaboraviti na unutrašnje faktore, ali ja u svakom slučaju prednost dajem vanjskim. U tom kontekstu, mislim da je povijesna poruka nastanka i nestanka Jugoslavija svodiva na odnos između tzv. "velike" i "male" historije, odnosno na to kako "velika" proizvodi "malu" historiju. To je, uostalom, konstanta cijele južnoslovenske povijesti.

KARABEG: Oni koji smatraju da je Jugoslavija bila vještačka tvorevina kao glavni argument navode da su se i prva i druga i treća Jugoslavija održavale uz pomoć represije. Oni, koji, pak, smatraju da je Jugoslavija imala duboko opravdanje to potkrepljuju činjenicom da se ona raspala u krvi, što se ne bi desilo da je bila vještačka tvorevina.

LOVRENOVIĆ: Ako bismo se morali držati ove radne sheme, onda mislim da su više u pravu oni koji smatraju da je Jugoslavija bila vještačka tvorevina utoliko što se u velikoj mjeri održavala na represiji. U njoj je vladala takozvana identitarna demokracija jednopartijskog sistema koju, za razliku od reprezentativne, prepoznatljivije po političkom diskursu dijaloga i konsensusa, karakteriziraju mitinzi, kult vođe, kongresi, aplauzi, zapaljivi govori, populizam, neka vrsta eshatoloških političkih i ekonomskih ciljeva. Ako se vratimo desetak i više godina unatrag, vidjet ćemo da su mitinzi, zapaljivi govori i kult vođe bili pogonsko gorivo s kojim je Jugoslavija ušla u rat, ili, bolje rečeno, u nekoliko tragičnih sukoba.

KOME JE BILA POTREBNA JUGOSLAVIJA

KARABEG: U Srbiji je dosta rašireno mišljenje da Hrvati i

Olde Salem Apartments

- *2 Bedroom Apartment Homes
- *Total Electric
- *Free Water
- *Pool & Clubhouse
- *W/D Connections
- *Ceiling Fans, Mini Blinds & Drapes
- *Large Patios/Balconies

Za sve informacije na našem jeziku obratite se Hasibi. Tel: 770-963-7057

345 Stone Mountain St. - Lawrenceville, GA 30045
 Directions: I-85 North to 316 towards Lawrenceville/Athens. Exit GA 120 East & turn right. Go about 1 mile to Langley Dr. & turn right. Turn right at Constitution & turn right onto Stone Mountain St. We are on the left.

*Prices & Specials Subject to Change. **With Approved Credit.

CALL FOR SPECIAL OFFERS*




NO APPLICATION FEE! **

Slovenici nikada nisu ozbiljno želeli Jugoslaviju, da su je jednostavno iskoristili kao prelazno rešenje, čekajući da jednog dana dođe trenutak kada će da ostvare nezavisnost. U Hrvatskoj i Sloveniji dominantno je uverenje da su Srbi na Jugoslaviju gledali kao na proširenu Srbiju. Mislite li da je zbog ova dva nepomirljiva shvatanja Jugoslavija od samog početka bila osuđena na propast?

LOVRENOVIĆ: Mislim da je taj problem mnogo složeniji. Navest ću nekoliko primjera koji, kad je riječ o Hrvatskoj, govore upravo suprotno od mišljenja ukorijenjenog u Srbiji. Sjetimo se jednog Račkog, jednog Strosmyera, nadbiskupa Stepinca koji je u svoje vrijeme bio solunski dobrovoljac. Sjetimo se da je ideja jugoslovenstva u hrvatskoj intelektualnoj eliti imala veliki broj kompetentnih i iskrenih zagovornika. Mislim da je osnovni problem u dubokom i, pokazalo se, nepremostivom jazu između kulturoloških identiteta. Očito je, naime, da su južnoslavenski narodi koji su 1918. godine ušli u Jugoslaviju imali izgrađene vlastite kulturološke identitete. Pokazalo se da ni prva, ni druga Jugoslavija, onako kako su bile strukturirane, nisu mogle te kulturološke identitete pretopiti u monokulturnu tlapnju devetnaestoga stoljeća. To je naprosto fakt koji moramo vidjeti. Pokazalo se da je fenomen tuđinskih vladavina, među ostalima, ostavio duboke ožiljke na kulturološkim identitetima Južnih Slavena, i da jednopartijska država sa svojim represivnim mehanizmima s njima nije mogla izići na kraj.

BANAC: Teško je povjerovati da je netko poput Trumbića Jugoslaviju doista doživljavao kao prelazno rješenje. Mislim da su oni koji su stvarali Jugoslaviju na Krfu i u Londonu imali u vidu zemlju ravnopravnih naroda. Naravno da su se od samog početka razočarali, jer se brzo pokazalo da je dominantna struja u srpskom političkom životu, ona koju su predstavljali Nikola Pašić i njegova Radikalna stranka, bila velikosrpska. Ta struja nije

osporena i dovedena u pitanje u samom srpskom društvu. Alternativa tomu bio je jugoslavenski unitarizam, za koji se neko vrijeme zalagala skupina Svetozara Pribičevića preko Demokratske stranke, a kasnije unutar Nezavisne demokratske stranke, ali unitarizam nije mogao riješiti nacionalno pitanje. Katastrofa unitarističkog pristupa postala je očita za vrijeme diktature kralja Aleksandra, kada je unitarizam postao službena ideologija i kada je zapravo dobio formu koja je po svojoj suštini bila paralelna evropskim fašizmima onoga vremena. Ne mislim, naravno, na Hitlera, ali u svakom slučaju na sredozemni fašizam Mussolinija, Franca i Metaxasa.

PEROVIĆ: Pre svega, istorijski nije tačno da su Hrvati i Slovenici gledali na Jugoslaviju kao na istorijski provizorij. Jugoslovenski pokret u Sloveniji nastao je još za vreme Austro-Ugarske, o njemu je pisao profesor Janko Pleterški. Veliki broj slovenačkih istoričara govori o težnji Slovenaca da se ostvari jugoslovenska država, da ne pominjemo Cankara i druge slovenačke velikane. Jugoslovenska ideja nikla je u Hrvatskoj i tamo je postojala težnja za ujedinjenjem. To, naravno, nikako nije značilo pristajanje na gubljenje identiteta, na gubljenje jezika, na gubljenje istorijskog pamćenja, na prihvatanje drugog naroda kao hegemonu. Tamo je postojao otpor integralnom jugoslovenstvu. Upravo na tom otporu integralnom jugoslovenstvu i nastao je komunistički pokret koji je ponudio federalizaciju kao rešenje nacionalnog pitanja. Ja mislim da je federalizacija, koja je bila rezultat antifašističkog rata, bila važan korak u razvoju jugoslovenskih naroda. Što se tiče teze da je Jugoslavija za Slovence i Hrvatske bila neka tranziciona tvorevina, Kardelj se često citira kao autor te teze, ja ne mislim da je to bio izraz nekakvog egoizma i separatizma. Naprotiv, u ovom pitanju Kardelj mi danas izgleda dalekovidiji nego što mi se to činilo dok je bio naš savremennik. Jer, svet je zaista išao, bar što se Evrope tiče, u pravcu razmicanja nacionalnih granica. S tog

ADVOKATSKA KANCELARIJA Aleksandra H. Bronsted, P.C. Attorney at Law

Prvi advokat u Atlanti sa kojim možete razgovarati na Vašem jeziku!



Aleksandra H. Bronsted

Radi u oblastima:

Osobne ozljede zadobivene:

- Na radu / Workers' compensation
- U saobraćajnim nesrećama
- Pri padu
- Korištenjem neispravnih proizvoda



Radno pravo / Diskriminacija - Porodično pravo / Razvodi - Krivično pravo - D.U.I

6065 Lake Forrest Drive "Suite 200" Atlanta, GA 30328

Phone: 770-451-3818 Fax: 770-451-3922

stanovišta, Jugoslavija je za njene narode zaista bila i tranzicioni prostor i tranzicioni period, što ne znači da je trebalo srušiti zajednički krov i pojedine njene delove vratiti u varvarstvo. Na kraju, i da nije došlo do ovih ratova, da je došlo do mirnog razlaza jugoslovenskih naroda, rezultat bi bio isti. Ratovi nikome nisu doneli nikakvo teritorijalno proširenje, oni su majne-više potvrdili granice, otpale su sve teze o velikoj Hrvatskoj, o velikoj Srbiji, kao što su otpale i projekcije o velikoj Albaniji ili o velikoj Bugarskoj. Uostalom, iskustvo drugih socijalističkih federacija koje su se raspale na miran način, recimo čehoslovačke ili Sovjetskog Saveza, koji je, ustvari, bio jedna imperija, poslednja imperija, pokazuje da je rat na ovom području bio nasilje nad državom, a ne način da se reše sporovi među narodima koji su sačinjavali tu državu. Izabran je najgori mogući način. Razna su objašnjenja zašto se to desilo, ali u svakom slučaju reč je o nezrelosti političkih i intelektualnih elita, o njihovoj nesposobnosti da se u jednom zaista prelo-mnom trenutku, kad prestaje hladni rat, kad nestaje državno-socijalistički poredak, kad se menja sistem vlasti u Jugoslaviji, dogovore o tipu zajednice koja bi mnogo bezbolnije, uz mnogo veću dobit za sve narode koji su živeli u Jugoslaviji, mogla da se priključi procesima integracije koji danas karakterišu Evropu.

KARABEG: U jednom delu srpske elite vlada uverenje da su Srbi najviše izgubili u Jugoslaviji, da su u Jugoslaviju uložili svoje velike ratne pobeđe, a na kraju su ispalili najveći gubitnici. Ta teza se otprilike formuliše ovako: jugoslovenstvo je bilo manipulativna ideologija koja je Hrvatima i Slovencima poslužila za stvaranje vlastitih nacionalnih država, dok je Srbima jugoslovenstvo donelo dezintegraciju i gubitak nacionalne države.

PEROVIĆ: Srbi su svakako sa nestankom Jugoslavije izgubili vrlo mnogo i to nije bilo nepredvidivo. Za svakog ko je ozbiljno politički mislio o Jugoslaviji, ko je znao istoriju srpskog naroda, nije bilo nepredvidivo da će nestankom Jugoslavije Srbi vrlo mnogo izgubiti. Jugoslavija je bila prva država u kojoj se srpski narod našao ujedinjen. Ne treba gubiti iz vida da je jedina ideja koja je u modernoj istoriji od početka 19. veka opsedala srpski narod - u kome su, inače, liberalne i prosvetiteljske ideje bile slabo razvijene - bila ideja oslobođenja i ujedinjena srpskog naroda. Ta se ideja ostvarila u Jugoslaviji. činjenica je da je srpski narod gubitkom Jugoslavije doživeo apsolutni rasap, da je došlo do vrlo ozbiljnog pomeranja i cepanja u srpskom nacionalnom korpusu, da su Srbi praktično nestali u Hrvatskoj, da su doživeli vrlo ozbiljne gubitke u Bosni, da su vrlo loše prošli na Kosovu. Postavlja se pitanje da li smo mi bili objekat nečije zavere i čije, ili je reč o vrlo ozbiljnim greškama u našem shvatanju Jugoslavije i pogrešnim političkim solucijama za koje su se opredelile naše političke i intelektualne elite i, ako hoćete, i mi kao narod? Ja mislim da je u pitanju ovo drugo. Meni je vrlo neuverljiva teza da je Srbiji bila predmet manipulacije od strane drugih, jer ona stavlja srpski narod u inferioran položaj, ona ga predstavlja kao nekakvog maloletnika. Srbi su ušli u Jugoslaviju jer je to bio njihov interes, jer su oni jedino u okviru takve države mogli biti ujedinjeni. I Hrvati su ušli u Jugoslaviju zato što je to bio njihov interes, jer su i oni mogli biti ujedinjeni jedino u okviru Jugoslavije. Ja se ne slažem sa onima koji tvrde da je raspad Jugosalvije bio neminovan, da je sve ono što se desilo u poslednjoj deceniji bilo neizbežno. Sva istraživanja pokazuju da to ne stoji. Nauka još uvek pokušava da nađe odgovor na pitanje šta se zapravo desilo sa državom koja je tokom 70 godina svog postojanja beležila prosperitet, još uvek nije jasno koji su razlozi doveli do tako brutalnog raspada Jugoslavije koji je destabilizovao celi region, uznemirio Evropu i svet.



Grb bivše SFRJ

Reč je o vrlo komplikovanim pitanjima, pa je zbog toga vrlo teško prihvatiti, rekla bih, dnevno-politička objašnjenja koja daju akteri raspada Jugoslavije.

KARABEG: Jugoslaviju su od samog njenog nastanka potresali međunacionalni konflikti, pre svega zbog toga što je među narodima koji su je činili, i među elitama koje su vodile te narode, postojalo različito viđenje Jugoslavije. Srbi su na zajedničku državu gledali na jedan način, a Slovenci i Hrvati, pak, na drugi.

BANAC: Upravo tako. I to je suština problema u prvoj jugoslavenskoj državi, a dobrim dijelom, naravno, i uz mnogo više činilaca, i u drugoj jugoslavenskoj državi. Naime, od nastanka Jugoslavije postavljalo se pitanje da li je to država povijesnih pokrajina, onako kako su one nastale do konca devetnaestog i početka dvadesetog stoljeća ili je to proširena Srbija, i ukoliko je ona proširena Srbija, kakve moraju biti unutrašnje granice. To pitanje doista nikad nije bilo riješeno.

Može se reći da je početak federalizacije bio 1939. godine, kada je stvorena Banovina Hrvatska, kao rezultat sporazuma Cvetković - Maček, ali, s druge strane, to je bio nepravedan sporazum, jer je direktno zalazio u prerogative Bosne, a posebno Muslimana-Bošnjaka u Bosni i Hercegovini. Uostalom, i na srpskoj strani bilo je mnogo onih koji su osporavali taj sporazum smatrajući ga privremenim rješenjem. Problem kako osmisliti Jugoslaviju stalno je bio otvoren, kao i problem kako osmisliti jugoslovenstvo, jer su se vrlo često pod tim pojmom podrazumijevali sasvim suprotni sadržaji.

KARABEG: Da li je ulazak Hrvatske u Jugoslaviju 1918. godine bio greška sa stanovišta hrvatskih nacionalnih interesa, s obzirom na onu floskulu koja je dosta korišćena u Hrvatskoj - da je Jugoslavija bila tamnica naroda? Da li je u tom trenutku za Hrvate postojalo bolje rešenje?

BANAC: Alternativa je bila podjela hrvatskih zemalja i svođenje Hrvatske na vrlo uzak prostor, od Drave do mora, dakle reliquiae reliquiarum, i posve je upitno da li bi jedna takva država uopće mogla imati nekakav suverenitet. Unutar Kraljevine SHS hrvatski je narod uspio sačuvati svoje teritorije, pa pristupanje toj državi ne može biti pogreška. Sva ova naknadna domišljanja, a njih ima izuzetno mnogo u hrvatskoj historiografiji, a još više u hrvatskoj pseudo-historiografiji, ja ne uzimam ozbiljno. Mi ne možemo danas optuživati jednog Supila, koji je sa-

Excellent is our Standard

Vehicle Wraps & Signs
Manufactured by Specialist

Photo World & Signs
www.photoworldinc.net

404-641-9682
Toll Free: 1-866-376-3437

svim sigurno vodio računa o interesima Hrvatske i Hrvata, sa stajališta onog što je doista bilo negativno u jugoslavenskoj zajednici. Moramo misliti povijesno, moramo misliti u kontekstu stvarnih i konkretnih događaja, a ne na osnovu nekakve naknadne pameti.

AVNOJ I BRATSTVO I JEDINSTVO

KARABEG: Koliko je druga, takozvana avnojevska Jugoslavija, postavila prihvatljiv okvir za rešavanje nacionalnog pitanja? Kako iz današnje perspektive ocenjujete zaključke Drugog zasedanja AVNOJ-a?

BANAC: Ako govorimo o republičkim granicama, ja mislim da su te granice, uz stanovit manja odstupanja, u biti bile pravedne. One, naravno, nisu mogle zadovoljiti svaki interes, ali mislim da su zadovoljile najveći broj interesa. Prema tome, formalno govoreći, ništa se ne može prigovoriti ideji ovakve federacije, onakvoj kakva je zamišljena na zasjedanjima AVNOJ-a i kako je kasnije bila dograđivana, jer su rješenja iz 1943. i 1945. godine kasnije bitno dograđivana. Problem je bio u tome što je ta federacija bila dekorativna. Naime, tu je od samog početka bio primijenjen sovjetski federalni model, koji je uglavnom forma bez sadržaja. Onog trenutka kada je u tu formu ubačen sadržaj, nagomilali su se problemi. Prisjetit ćete se da se šezdesetih godina koristila fraza "federaliziranje federacije". To govori da je tek u tom trenutku federaciji udahnuo malo života.

KARABEG: Da, dotle Jugoslavija praktično nije bila federacija.

BANAC: Pa, bila je formalno, ali ustvari to je bila centralistička zemlja, gdje se manje-više sve izvodilo iz jednog centra na klasičan birokratski i komunistički način. Ali kada je u tu formulu unesen realan federalni sadržaj, onda počinje škripiti i dolazi do prvih sukoba koji su na kraju doveli do propasti druge jugoslovenske države.

KARABEG: Danas se i sa podsmehom i sa odijumom govori o bratstvu i jedinstvu. Da li je formula o bratstvu i jedinstvu, koja je bila glavni ideološki integrativni faktor druge Jugoslavije, bila obična ideološka floskula, iza koje se krilo potiskivanje pravih nacionalnih problema, ili realan program za rešavanje nacionalnog pitanja u Jugoslaviji?

PEROVIĆ: Naravno da se danas Jugoslavija koje nema

Zašto se raspala Titova Jugoslavija? Zašto je država koja je bila priznata i na Istoku i na Zapadu i koja je predvodila Pokret nesvrstanih nestala u najkrvavijem sukobu na tlu Evrope nakon Drugog svjetskog rata?

U ovom i narednim brojevima objavljujemo svjedočenja Nijaza Durakovića, Mile Đukanovića, Borisava Jovića, Stipe Šuvara, Mire Lazovića, Stjepana Kljujčića i drugih učesnika dramatičnih događaja koji su doveli do njenog raspada.

uglavnom vidi kao država koja je imala sve preduslove da nestane. To je jedan fatalistički, deterministički pristup historiji koji je za mene apsolutno neprihvatljiv. Druga Jugoslavija je nastala nakon jednog strašnog rata u kome je bilo više od milion žrtava, u kome je došlo i do genocida i do građanskog rata. Ja ne pripadam generaciji koja je učestvovala u antifašističkom ratu, ali sam sa tom generacijom veoma mnogo radila. I uverena sam da je ta generacija gajila iskrenu želju da se rat na prostoru Jugoslavije više nikad ne ponovi. Drugo je pitanje da li je ta generacija našla pravu formulu koja bi obezbedila da do toga ne dođe i koliko je odgovorna što je do ponavljanja takvog rata došlo i to, možda, u još brutalnijim formama. Međutim, ja ne mislim da je parola o bratstvu i jedinstvu bila floskula, niti mislim da su je izmislili komunisti u Jugoslaviji. Ideja bratstva, zajedno sa idejama slobode i jednakosti, spada u velike ideje čovečanstva i ja sa velikim čuđenjem slušam i čitam ozbiljne ljude koji o ideji bratstva među

narodima govore sa takvom ironijom i sa takvim karikiranjem. Tako oni verovatno vide i odnose među ljudima uopšte. Isto tako, ne mislim ni da je ideja internacionalizma bila samo jedna utopija. Ne verujem da će se ponoviti generacija koja će imati tako iskrenu veru u te ideje kakvu je imala generacija posle Prvog svjetskog rata. Šta je sve politika od tih ideala učinila, koliko je ona ideju bratstva uzela samo kao masku da odloži rešavanje izvesnih pitanja, koliko je ideju internacionalizma koristila za uspostavljanje hegemonije jedne sile koja je bila jedna od zemalja pobednica u Drugom svetskom ratu, to je drugo pitanje, ali ja zaista ne mislim da je ideja bratstva bila samo jedna ispražnjena parola u koju su verovali samo vladajući krugovi, a koja je bila vrlo tuđa običnim ljudima. Ako pogledamo istraživanja javnog mnjenja, koja su rađena neposredno pred početak poslednjeg rata u Jugoslaviji, videćemo podatke koji govore o velikom približavanju različitih nacija. čak je 80 procenata Srba i Hrvata pokazivalo visoku međusobnu toleranciju. Tako da ja mislim da je mržnja, koja je bila važno sredstvo rata, naknadno indukovana, ona nije bila izvorna. Njen cilj je, ustvari, bio da opravda sve te silne zločine koji su počinjeni u ime ideje države kao nekog apsoluta. Podsetiću vas na činjenicu da ni prva, a ni druga Jugoslavija nisu bile stabilne države. One su imale diktaturu, imale su ličnu vlast, bile su vojno-policijske države. To je konstanta i prve i druge Jugoslavije. Sve drugo je na neki način promenljiva veličina. Međutim, druga Jugoslavija je neprestano prolazila kroz ustavne promene koje su bile pokušaj rešavanja vrlo komplikovanog nacionalnog pitanja u

jednom režimu koji je, istina, bio monistički i koji je poništavao sve individualne, političke, i, ako hoćete, kulturne razlike, ali koji je stalno vršio reformu države da bi pronašao formulu njenog egzistiranja u miru i stvorio uslove za njen razvoj. Tako da ja ne mislim da je nacionalno pitanje bilo potisnuto u drugoj Jugoslaviji. Ako danas prelistate silnu literaturu iz tog vremena, za koju neprofesionalci misle da je jednostavno treba predati zaboravu, ako ne i plamenu, videćete da je nacionalno pitanje bilo stalno na dnevnom redu u drugoj Jugoslaviji. Neki misle, i ja o tome razmišljam, da se nacionalizam možda suviše potiskivao, da nije bio dozvoljen čak ni u onoj meri u kojoj je on neizbežan u životu svakog naroda. Nacionalizam je potiskivan iz dogmatizma, u ime ideje ideološkog jedinstva, u ime kontrole iz centra, ali on je u velikoj meri potiskivan i iz straha da može dovesti do erupcija u jednoj nestabilnoj državi, jer je Jugoslavija bila ugrožena posle 1948. godine. Uostalom, ako pogledate istoriju Francuske, u njoj su se nepre-



stano borile ideje federalizma i centralizma. S jedne strane imate Prudona, koji je mislio da je ideja federacije nešto najsavršenije do čega je došla društvena misao, i Blana koji je smatrao da je federacija izraz slabosti i da federalne države moraju uvek imati spoljnog neprijatelja da bi obezbedile unutrašnju koheziju. Mislim da iskustvo Jugoslavije treba posmatrati u tim relacijama.

BANAC: Ja sam skloniji u formuli o "bratstvu i jedinstvu" gledati floskulu, ali pogledajmo na to sa stajališta ondašnjeg trenutka. Ta formula je bila odgovor na programe koji su bili na djelu za vrijeme Drugog svjetskog rata. Njena alternativa je, zapravo, bila genocidna politika koju su provodili i ustaše i četnici i kojima je trebalo odgovoriti na realan način. Ono što je vrlo važno i što mnogi ne vide, to je da je Komunistička partija za vrijeme Drugog svjetskog rata bila ponajmanje unitaristička. Ona je zapravo stvarala kompleksnu Jugoslaviju. To je Tito uostalom izričito i rekao u onom poznatom eseju "Nacionalno pitanje u Jugoslaviji u kontekstu narodno-oslobodilačke borbe" u kome je tvrdio da oslobođenje Jugoslavije ne može biti oslobodilački projekat, da upotrijebim suvremenu frazu, ako to ujedno nije i oslobođenje Hrvata, Srba, Muslimana i tako dalje, svakog naroda ponaosob. Stvaranjem federalne formule već u toku rata, preko raznih ZAVNO organizacija, ZAVNOH-a, ZAVNOBIH-a itd., Komunistička partija je dala do znanja da je njen primarni projekat upravo nacionalno oslobođenje i da ona nudi alternativu centralizmu i hegemonizmu koji je bio trajno opterećenje u međuratnom razdoblju. Ako je to sadržaj "bratstva i jedinstva", onda se tomu ne može prigovoriti. Međutim, i taj termin, kao uostalom i pojam jugoslovenstva, bio je često korišten na potpuno suprotne načine. Kad je bio tumačen na unitaristički način, on je imao elemenat prinude koji nikako nije mogao doprinijeti stabilnosti jugoslovenske države.

LOVRENOVIĆ: Formula o bratstvu i jedinstvu je ideološka

tvorevina. Naravno, protiv ove tvrdnje buni se dio mene i kaže: "Pa, čekaj, imao si veliki broj prijatelja, imao si društvenu sredinu u kojoj si mogao za naše balkanske uvjete relativno slobodno živjeti, stvarati, školovati se, imao si čitav niz drugih vrlo opipljivih pogodnosti koje su omogućavale dosta visok životni standard". Međutim, kada mi to svedemo na jezik znanosti, onda ćemo morati reći da formula bratstva i jedinstva nije riješila pitanje političkih sloboda, odnosno ključno pitanje - kako kulturološkim razlikama dati političko dostojanstvo. Neprestano guranje pod tepih krupnih društvenih, političkih i ekonomskih problema, sa kojima se jugoslavensko vođstvo nije moglo nositi, vremenom je u ljudima akumuliralo negativnu energiju. Ilustrirat ću to primjerom historiografije. Uz oficijelnu historiografiju, cijelo vrijeme je postojala i paralelna, ilegalna kućna istina, drukčija od onog što smo učili u školi. Tako nešto nije se moglo održavati u beskraj po sistemu "duploga dna". To, pak, što je ovaj maligni model preživio raspad Jugoslavije daje za pravo Vladimiru Dvornikoviću, koji je o Južnim Slavenima još tridesetih godina prošloga stoljeća pisao kao o "narodima prostora". Kako izići iz te zamke i postati "narodima vremena" - ostaje i dalje krucijalnim zadatkom naših političkih elita. Koliko tu možemo biti optimisti, drugo je pitanje.

u idućem broju...

Latinka Perović, Ivo Banac i Dubravko Lovrenović:

"I POSLIJE TITA - TITO"



Naše kamate će Vas zanimati!


Carteret je spreman da Vam otvori nova vrata sa širokom lepezom rješenja za Vaše privatne i poslovne kredite.

Carteret uvijek traži najbolje moguće kamate za Vaše zajmove!

Možete imati povjerenje u moje iskustvo i sposobnost da završim proces odobravanja Vašeg zajma brzo i kvalitetno.

Ready ★ Set ★ Carteret!

Nazovite me danas za besplatno savjetovanje.



Sabina Grozdanić Gordeuk

9116 Center Street
Manassas, VA 20110

703-786-6500 (cell)
703-281-2042 (office)
703-991-6626 (fax)

e-mail: sg1024@verizon.net

Ready ★ Set ★ Carteret!
The Mortgage Company that Really Moves!

CARTERET
MORTGAGE COMPANY



Banja Luka



Banja Luka je općina i grad u zapadnoj Bosni i Hercegovini. Banja Luka je de facto glavni grad manjeg bosansko-hercegovačkog entiteta i drugi najveći grad u Bosni i Hercegovini. Grad se nalazi u sjeverozapadnom dijelu Bosne i Hercegovine na rijeci Vrbas, a slovi i kao privredni i kulturni centar Bosanske Krajine i danas Republike Srpske.

Banja Luka je podignuta sa obje strane rijeke Vrbasa, na mjestu gdje ova rijeka iz svojih klisura, tjesnaca i klanaca gubi osobine gorske rijeke i ulazi u niziju kroz koju pravi svoj put ka ušću u Savu. Vrbas teče sredinom grada i na gradskom području prima pritoke: Suturliju, Crkvenu i Vrbanju. Središnji dio grada leži na nadmorskoj visini od 163 m, okružen tercijarnim brežuljcima. Okolina Banje Luke bogata je raznovrsnom šumskom divljači, a rijeke ribom, što je doprinijelo razvoju lova i ribolova.

Klima u Banjoj Luci je umjereno kontinentalna sa uticajima panonskog pojasa. Srednja godišnja temperatura je 10,7°C, srednja januarska 0,8°C, dok je srednja julska 21,3°C.

Prostrano područje grada nije u srazmjeri sa brojem stanovnika koji ga naseljavaju. Prateći tok Vrbasa grad se razvijao nizvodno, a stambena naselja koja su se gradila poslije Drugog svjetskog rata i zemljotresa 1969. razvijala su se u širinu prema brdima koja okružuju Banju Luku, ispod kojih su nikle moderne višespratnice.

Zahvaljujući svojoj dugoj i vrijednoj istoriji grad Banja Luka ima veoma bogato i raznoliko kulturno naslijeđe. U gradu se nalazi nekoliko muzeja, od kojih treba izdvojiti Muzej Bosanske krajine, Etnografski muzej (osnovan 1930. godine), te Muzej savremene umjetnosti Republike Srpske.


Kulturnu ponudu u gradu čine i dvije pozorišne kuće sa vrijednom tradicijom: Narodno i Dječije pozorište, kao i nekoliko kulturno-umjetničkih društava. Najistaknutiji folklorni ansambli koji čine amatersku kulturnu scenu grada su CKUDM "Veselin Masleša" Banja Luka, RKUD "Pelagić" (1927) i KUD "Čajavec".

Gradska biblioteka, osnovana 26. aprila 1936. godine, nastavlja knjišku tradiciju dotadašnjih gradskih i nacionalnih čitaonica. Jednu od njih osnovao je još 1866. godine veliki prosvjetitelj Vaso Pelagić, koja vremenom dobija važnu ulogu u akademskoj zajednici i cjelokupnoj javnosti Banje Luke. U prvih trideset godina svoga rada biblioteka je skupila oko 92.000 knjiga i proširila svoju djelatnost, osnivajući čitaonicu i dječije odjeljenje tokom 1950-ih godina. Biblioteka danas broji fond od 200.000 knjiga, publikacija i periodike. Tokom 1980-ih postaje članicom Univerziteta u Banjoj Luci, a danas slovi kao Narodna i Univerzitetska biblioteka.


Jedno od značajnih kulturnih mjesta u gradu je i Banski dvor, koji danas djeluje kao kulturni centar. Građen je u periodu između 1929. i 1932. godine kao rezidencijalni prostor bana Vrbanske banovine i u te svrhe korišten sve do 1941. U poslijeratnom periodu zgrada je korištena kao upravno sjedište, da bi od 1955. godine prerasla u Dom kulture. Dom kulture sadrži reprezentativnu koncertnu salu, galeriju, prostorije entiteske televizije i restoran.

Nedaleko od Doma kulture je i gradsko banjalučko izlazište Parkić, te velelepna Gospodska ulica, koja još čuva šarm proteklih vremena.

U strogom centru grada, na obali rijeke Vrbas, nalazi se i banjalučki Kastel, dobro očuvano rimsko vojno utvrđenje (castra), unutar kojeg se i odvijao život rimskog vojnog naselja na gradskom području današnje Banje Luke. Kastel je posebna gradska atrakcija Banje Luke, na kojem se tokom ljetnih mjeseci održavaju mnogobrojni koncerti, što gradu daje specifičan šarm.



BHFF objavio izbor filmova



Peti godišnji Bosanskohercegovački Filmski Festival™ (BHFF™), koji će se održati 9. i 10. maja u Tribeca Cinemas, domaćinu Tribeca Film Festivala-a, objavio je zvaničnu selekciju filmova.

Pažljivo odabrani program se sastoji od deset izvanrednih kratkih, igranih i dokumentarnih filmova, koji će inspirisati, informisati i zabaviti publiku. Pet filmova koji su uvršteni u program će imati i svoju američku premijeru na BHFF-u, uključujući „Esma“, „Patria Mia, pravac nomada“, „Nije da se more, već se mora“, „Šta ja znam“ i „Ritam života“. Većina filmova su internacionalno priznati na drugim svjetskim filmskim festivalima.

Festival će takođe prikazati igrani film „Gluvi barut“, u znak sjećanja na nedavno preminulog Bahrudina „Batu“ Čengića (1931-2007), našeg čuvenog reditelja, koji je znatno doprinjeo formiranju bosanskohercegovačke i jugoslavenske kinematografije. U subotu, 10. maja, publika će imati priliku pogledati jedno od njegovih najpoznatijih djela – „Gluvi barut“. Gospodin Čengić je autor i reditelj mnogih igranih, dokumentarnih, kratkih filmova i TV serija, kao što su „Mali vojnici“, „Uloga moje porodice u svjetskoj revoluciji“, „Pismo-Glava“ i „Gluvi barut“.

Iako Bosna i Hercegovina, površinski jako mala država, proizvodi samo nekolicinu igranih filmova godišnje, njeni filmski stvaraoci su svjetski priznati, a njihovi filmovi, iako nisko-budžetni, su dobitnici mnogih nagrada i priznanja. Nedavni primjeri su dobitnik Oscara „Ničija zemlja“ (Danis Tanović) i „Grbavica“ (Jasmila Žbanić), film koji je osvojio Zlatnog Medvjeda na Berlinu.

Od osnivanja 2003. godine, festival je privukao značajnu pažnju javnosti kroz međunarodno priznate filmove, stekavši ugled izlaganjem bosanskohercegovačke kinematografije. Ovaj jedinstveni kulturni događaj koji je organizovan od strane dvije neprofitne organizacije u Njujorku, Radio Glas Bosne i Hercegovine i Akademija Bosne i Hercegovine, predstavlja nove talente moderne evropske kinematografije, ujedno pružajući jedinstvenu priliku američkoj publici da se upoznata sa filmom i kulturom Bosne i Hercegovine.

Priča o životu imigranata iz BiH

Mirza Halilović, Sašo Cemerski i Anela Islamović, imigranti iz BiH koji godinama žive u Sent Luisu, nosioci su glavnih uloga u predstavi "Mala Bosna", autorke Kristine Pipa, koja je sinoć premijerno prikazana u "Avalon" pozorištu u ovom američkom gradu.

Predstava je bazirana na bh. zajednici u Sent Luisu, koja je posljednjih godina postala najmasovnija imigrantska zajednica u ovom gradu. Leri Mebri, reditelj predstave, i njegova supruga Erin Keli, koji su i osnivači "Avalon" pozorišta, došli su na ideju o predstavi kada su se iz Njujorka vratili u rodni Sent Luis i primijetili da je grad pun bh. imigranata.

Prema njegovim riječima, oni u Sent Luisu drže restorane, kafee, piljare i frizerske salone.

Centralni lik predstave je Faris, bh. izbjeglica koji je u Sent Luis došao kada mu je bilo pet godina. I dok se priprema da maturira i krene u ostvarivanje američkog sna, Farisu javljaju da mora da ode u BiH kako bi vratio stan svojih roditelja. Tek kada kao odrasla osoba posjeti Bosnu, a zatim se nakon tog iskustva vrati u Sent Luis, Faris zapravo počinje da shvata ko je i šta je.

Za projekat su se ubrzo zainteresovali i članovi bh. zajednice, među kojima i Adisa Kalkan, uspješna poslovna žena.

Ona je autorku i reditelja upoznala sa članovima bh. zajednice, od kojih su dobili pravu sliku o njihovim životima. Kristina Pipa se iznenadila da oni ne žele da se vrate u BiH, pa čak ni da odu u kratku posjetu, jer se boje da bi ih preplavile emocije i da se više nikada ne bi vratili u Sent Luis.

Glavni akteri u predstavi "Mala Bosna" nemaju posebnog pozorišnog iskustva, ali su reditelj i glumci prema reakciji publike uradili dobar posao. Predstava sadrži i lutkarske elemente, a karte za reprizna izvođenja u "Avalon" pozorištu odavno su rasprodate.



jeftinekarte.com

Najpovoljnije Cijene Putovanja
-NAZOVITE I UVJERITE SE-

1-888-870-3686

www.JeftineKarte.com

1185 Grimes Bridge Road · Roswell, Georgia 30075



KELLER WILLIAMS REALTY

Osman "Cico" Vujinović
 Cell: 404-550-8054
 Office: 678-808-1440
 E-mail: osmanv@kw.com

Bank of America

Mia Ibrulj
 Cell: 770-597-3961
 Office: 770-717-2059
 E-mail: mia.ibrulj@bankofamerica.com

BUDITE INFORMISAN KUPAC

Životni SAN svakog čovjeka je DOM po njegovoj želji!!

Odobravamo kredite za kupovinu i refinansiranje kuća na čitavoj teritoriji Amerike.

POSTANITE PREDSTAVNIK EURO STAR OSIGURANJA ZA VAŠU DRŽAVU
POZOVITE 678-457-0058

EURO ★ STAR INSURANCE Agency

<p>Almir Ibrulj Agent za Georgiju 250 Langley Dr. Suite 1110 Lawrenceville, GA 30045 Phone: 678-225-0400 Fax: 678-225-0404</p>	<p>Ermin Oruč Agent za Colorado 1602 S. Parker Rd. Suite 303 Denver, CO 80231 Phone: 303-952-6885 Fax: 303-952-6886</p>	<p>Edisa Tiro Agent za Kentucky 7711 Ewing Blvd. Florence, KY 41042 Phone: 859-817-0237</p>
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Auto Business Home Worker's Comp.

EURO STAR AGENCIJA VAM NUDI SVE VRSTE OSIGURANJA ZA VAŠE POTREBE, UZ POVOLJNE CJENE I KVALITETAN SERVIS.

U PRODUKCIJI

Novi film Danisa Tanovića

Pogledajte fotografije sa snimanja najnovijeg filma Danisa Tanovića "Triage"...



Italijanska nagrada za "Teško je biti fin"

Na 13. festivalu kulture u italijanskom gradu Salerno, film Srđana Vuletića "Teško je biti fin" osvojio je nagradu za najbolji igrani film.

Ovo je treća nagrada za film na međunarodnim festivalima. Sada predstoji njegova kinodistribucija u Portugalu, Izraelu i Austriji.

Film je realizovan u koprodukciji s Njemačkom, Slovenijom, Srbijom i Velikom Britanijom, saopćeno je iz produkcijske kuće "Refresh".


 Georgia Perimeter College

Georgia Perimeter College Online
\$99 per credit hour

Two Years That Will Change You

College is possible.
Jump start your career
on your own schedule
with GPC Online.

Call us at 678-891-2805



Start Online

EURO-TV
Vas Distributer za TV HAYAT, BOSTEL, PINK, BN
KEMO MUSIC
Generalni zastupnik i instaler

660 Ashley Lane Walk
Lawrenceville, 30043, Ga
678-407-9297
404-354-0443
kemomusic@bellsouth.net



www.bosnianyellowpages.us

besplatan upis kompanije

Koncert "Indexi i prijatelji"

Koncert posvećen pokojnim članovima grupe "Indexi" Davorinu Popoviću, Bodi Kovačeviću i Đoki Kisiću "Indexi i prijatelji - za Daču, Bodu i Đoku" bit će održan 7. maja u 20.00 sati u sportskoj dvorani "Mirza Delibašić". Na konferenciji za novinare upriličenoj u povodu održavanja koncerta, organizator ove manifestacije Tomislav Kašljević najavio je učešće više od 20 pjevača i muzičara koji će izvoditi pjesme legendarnih "Indexa".

"Učešće su, između ostalih, potvrdili i Fadil Redžić, Zlatan Redžić, Vlatko Stefanovski, Vernes Ljuštaku, Ranko Rihtman, Neno Jurin, Sinan Alimanović, Peco Petelj i Miroslav Šaranović", kazao je Kašljević.

Koncert, koji je nastavak prošlogodišnje serije koncerata pod istim nazivom, uveličat će i Hari Varešanović, Boris Novković, Mladen Vojičić Tifa, Massimo, Dado Topić, Aki Rahimovski, Fazla, Toni Cetinski, Arsen Dedić i dr.

"Poseban kuriozitet priuštiti će nam Tarik Filipović koji je pristao da otpjeva jednu pjesmu "Indexa" koja nikada nije snimljena - "Sarajevske kiše", najavio je

Kašljević.

Ističući da ovaj koncert nije humanitarnog karaktera već se njime odaje počast pokojnim članovima "Indexa", Kašljević je objasnio da će sav prihod od koncerta ići porodicama pokojnika.

"Pustili smo u prodaju 4.000 ulaznica po cijeni od deset KM i ja sam već, da ne bi bilo praznih naklapanja o zaradi s ovog koncerta, jutros uplatio 30.000 KM na račun porodica Popović, Kovačević i Kisić", kazao je Kašljević.

Prisutnim se obratio i član "Indexa" Sinan Alimanović koji je istakao važnost koncerta u smislu njegovanja sjećanja na legendarne "Indexe".

"Sretan sam što sam se rodio s talentom za muzičara. Da se ponovo rodim, opet bih bio isto i trudio bih se da osnujem bend kakvi su bili "Indexi", rekao je Alimanović.

Sponzori koncerta su kompanija M:tel koja će uz svaku kupljenu kartu darovati pretplatnički broj uz 60 KM kredita te kompanija "Pliva".



Ovakav "Leb i sol" ne služi ničemu

Jedan od najvećih muzičara u regionu i gitaristička legenda Vlatko Stefanovski gostovao je 26. aprila sa svojim triom u Sarajevu. Uoči ovog nastupa Stefanovski se prisjetio ranih svirki te govorio o saradnji sa čuvenim Janom Akermanom, ali je otvoreno rekao i šta misli o sadašnjem izdanju grupe "Leb i sol".

Naime, Kokan Dimuševski i Bodan Arsovski, članovi originalne postave benda, bez frontmena Stefanovskog, koji je, prema mišljenju mnogih, i duša grupe "Leb i sol", snimili su album "Itakanataka". Osim njih dvojice, u današnjoj su postavi i Srđan Dunkić, Dimitar Božikov i Dado Topić.

Kako komentirate to što su članovi grupe "Leb i sol" snimili album bez Vas?

- Da bih sebi skratio muke, odgovaram: "No comment". Smatram da je nepotrebno to što se radi, ne služi ničemu i nikome, ni njima, ni publici, ni imenu "Leb i sol", niti bilo kojoj svrhi i ideji.

Čest ste gost Sarajeva. Kako biste okarakterizirali svoju vezu sa bh. publikom?

- Dolazim i sviram po Bosni već tridesetak godina. Snimam,

sarađujem sa muzičarima, dio sam raznih izdanja... Ne znam da li postoji prostor gdje nisam svirao i da li postoji relevantan muzičar kojeg ne poznajem. Sjećam se nekadašnjih koncerata u CDA, koji je bio izvanredan klub, nastupa u Domu mladih, koncerata u Skenderiji, Zetri, FIS-a, stadiona Grbavica... Nastupali smo s "Bijelim dugmetom", neposredno poslije rata na festivalu "Fiju-briju"... Dosta toga je bilo.

Uskoro izlazi Vaš bluz album, na kojem ste ugostili i čuvenog Akermana.

- Snimio sam 15-16 stvari. Neke su moje autorske, a neke su bluz standardi. S velikim sam uživanjem uradio taj album i s najmanje stresa. Gostovanje Akermana je kao šlag na tortu. On je moj gitarski heroj iz mladosti. Upoznali smo se prije 5-6 godina. Snimali smo u januaru u mom studiju u Skoplju i bilo je veoma uzbudljivo. Rekao mi je: "U Holandiji bi mi dali milione da snimim bluz album, ali sam odabrao da dođem kod tebe u Skoplje". To liči na njega.

Mnogi poznati ljudi s ovih prostora otišli su da žive u inozemstvo, a Vi ste ostali vjerni svom Skoplju.

- Možda sam u tom smislu pomalo konzervativan. U Skoplju sam pomalo iz inata. Živim sa svojim narodom, sa svim problemima i dilemama, ali i sa svim kvalitetima koje taj narod ima. U muzičkom smislu, ništa mi ne fali. Kada bi u Makedoniji na sve strane zavladao turbofolk ili kič ili kulturna katastrofa, možda bih i odselio, ali muzičari su još živavi.



Stefanovski:
U Skoplju sam pomalo iz inata

Serijski Peugeot RC Z



Dugo očekivana odluka je donešena. Na press konferenciji na Salonu automobila u Lisabonu, Jean-Philippe Colin, generalni direktor marke Peugeot, najavio je da konceptni automobil RC Z ulazi u serijsku proizvodnju.

Serijski model će biti predstavljen na salonu automobila u Frankfurtu 2009. godine, a bit će komercijaliziran od proljeća 2010. godine. Ovaj ekskluzivni model jedan je od prvih u okviru strategije CAP 2010. Budući model bazirat će se na najznačajnijim elementima RC Z-a.

Stil koji osvaja rezultat je rada ekipa Peugeot dizajnerskog centra, a dinamičke performanse i kvaliteta završne obrade, bit će na najvišem nivou marke. Iako RC Z ulazi u serijsku proizvodnju, Peugeot ne odustaje od svoje tradicije proizvodnje coupéa, koji su gradili imidž marke. Ovaj konceptni automobil, vrlo originalnog stila, izazvao je divljenje javnosti.

Predstavljen Audi Q5

Na auto salonu u Pekingu Audi je upriličio svjetsku premijeru svog novog SUV-a.

Kompaktni Q5 prvenstveno izgleda jako dobro, a uz sportski izgled Q5 se ističe i sportskim karakteristikama. Dugačak je 463 cm, 188 širok te 165 visok. Međuosovinski razmak iznosi 281 cm dok je aerodinamički otpor zraka (cw) 0,33. Što se tiče izgleda, nepogrešivo je riječ o tipičnom Audiju - stražnja su svjetla kombinacija onih na modelu Q7 i na A4. Prtljažnik je zapremine od 540 do 1.560 litara. Q5 ima stalni pogon na sve kotače, a biće dostupan s jednim benzinskim te dva dizelska motora.



Novorazvijeni benzinac 2.0 TFSI isporučuje 211 KS i 350 Nm, dok slabiji 2.0 TDI razvija 170 Ksi 350 Nm, a jači 3.0 TDI 240 KS i 500 Nm. Slabiji dizel dolazi sa 6-stepenim mjenjačem, a jači motori sa 7-stepenim S-Tronicom. U ponudi su i S-Line te Off-road šminkerski detalji..



ADVOKAT

HENRI MATIJA ŠPEHAR

ATTORNEY AT LAW



Sve advokatske usluge na Vašem jeziku

Radi u oblastima:

- * Razvodi brakova
- * Bankroti (Ch. 7, 11, 13)
- * Osobne ozljede
- * Krivično pravo
- * Tužbe
- * Nekretnine / Closing
- * Poslovno pravo
- * Porezi / Takse
- * Opća praksa

Spehar & Associates, LLC Tel: 770-277-2181 Fax: 770-573-3779
250 Langley Dr. - Suite 1303 - Lawrenceville, GA 30045



M o t h e r D a y H o l i d a y S a l e !

NOVI RJEČNIK NOVO DOBA!



ECTACO PARTNER® ESC400T

Englesko ↔ srpski i hrvatski / bosanski rječnik
sa govornom funkcijom i poslovni organizator

SNIŽENA CIJENA! \$149.95


JOŠ 3 POKLONA

~~\$249.95~~

offer valid till
30
May

Rječnik sadrži preko 450.000 riječi uključujući opšte pojmove, idiome, medicinske, tehničke, pravne poslovne termine, kao i sleng i korisne izraze

Ukoliko posjedujete stari rječnik isti možete da zamijenite za novi model s time što biste platili samo 50% od cijene novog modela!
Nije bitno da li radi ili ne radi!



~~\$429.95~~

SNIŽENA CIJENA! \$299.95

**GOVORI
ENGLISKI
I BOSANSKI**

ECTACO Partner® EBs800
Englesko-bosanski / bosansko-engleski
sa IZGOVOROM na engleskom.

POZOVITE ODMAH

1.800.784.8444 ext. 208

WWW.ECTACO.COM

Kodro: Ovo nas je ojačalo!



Trend naprasnog povlačenja reprezentativaca iz bh. selekcija počeo je nekako upravo sa sadašnjim selektorom Mehom Kodrom, koji je, svojevremeno, sasvim iznenađeno objavio prekid reprezentativne karijere.

Nakon nje ga učinili su to još i Sergej Barbarez, pa Hasan Salihamidžić, a u tu kategoriju se može svrstati i Elvir Baljić te

Ivica Grlić. Posljednji u nizu bio je Zvezdan Misimović, koji je na sreću promijenio svoju odluku, a ako ga je iko mogao razumijeti u ovom trenutku to je bio upravo Kodro, koji se sa njim sastao u Nurnbergu na ručku.

“Imao sam slično iskustvo, koje mi je, moram priznati, jako pomoglo u daljoj karijeri. Dakle, apsolutno sam ga razumio i mogao shvatiti zbog čega je to uradio. Naravno, najbitnije od svega je kako će Misimović igrati za BiH”, kazao nam je Kodro i nastavio: “Pričali smo zaista o svemu i ne mogu reći da sam ga nagovorio na povratak jer je Miske imao veliku želju da se vrati. Nije tu bilo nagovaranja jer je on svoju odluku donio mnogo ranije”, smatra Kodro, kojeg smo upitali za razloge povlačenja nekadašnjeg kapitena...

“Bilo je tu nekih ranica iz prošlosti i još mnogo toga, poput statusa njegovog kluba, te povreda, što je Misimovića natjeralo da upadne u jednu krizu i donese odluku o povlačenju.”

Selektor kaže da se razgovaralo i o kapitenskoj traci, koja ostaje na Spahićevoj ruci.

“Objasnio sam Misimoviću neke stvari i on je to prihvatio. Bilo je riječi i o nekim projektima, kompromisima, o svemu. Iz razgovora sa njim shvatio sam da je jako sazio, što me veseli.”

Na kraju razgovora sa selektorom složili smo se kako je ova situacija samo dobitak za bh. tim.

“Razmišljajući o svemu, slobodno mogu reći da nas je ovo ojačalo kao reprezentaciju. Veliki broj igrača zvaio je Misimovića i slao mu poruke i nekada krizne situacije, poput ove, ojačaju grupu. Gledaćemo ovo kao na neku pozitivnu krizu”, rekao nam je na kraju razgovora selektor nogometne reprezentacije BiH Meho Kodro, koji, na svu sreću, nije pustio da vrijeme izliječi rane, već je očito napravio korak ispred i svojom pažnjom i iskrenošću ipak na neki način vratio Misimovića u reprezentaciju.

Manchester United ponovno najvrijedniji klub na svijetu, Beckham najvrijedniji fudbaler

Engleski fudbalski prvoligaš Manchester United je drugu godinu zaredom najvrijedniji fudbalski klub na svijetu, objavio je magazin “Forbes”. Ovogodišnji finalist Lige šampiona vrijedi milijardu i 333 miliona eura, te je za 24 posto povećao svoju vrijednost u odnosu na prošlu godinu.

Na drugom mjestu je Real Madrid, čija je vrijednost 951 milion eura, a slijedi Arsenal (888 miliona eura). Liverpool je napredovao sa 11. na četvrto mjesto (777 miliona eura).

Peti je njemački Bayern (679 miliona eura), a slijede AC Milan (591 milion eura), Barcelona (580 miliona eura), Chelsea (566 miliona eura), Juventus (378 miliona eura) i Schalke (348 miliona eura).

Kod fudbalera na prvom mjestu ponovno je Englez David Beckham (31,5 miliona eura), a slijedi Brazilac Ronaldinho (21,2 miliona eura).



Barcelona poslala ponudu za Pjanića

Barcelona je poslala službenu ponudu Metzu za jednog od najperspektivnijih mladih igrača – našega Miralema Pjanića. Ovu informaciju je potvrdio Miralemov otac Fahrudin Pjanić.

Tačno, u Metz je za Miralema stigla zvanična ponuda Barcelone, naglasio je Pjanić. Txiki Begiristain, sportski direktor Katalonaca, gledao je polufinalnu utakmicu Kupa Francuske između Lyona i Metza. Meta mu je bio Benzema, napadač Lyona, ali je stadion napustio oduševljen izvedbom našeg Miralema Pjanića.

Sada je na klubovima da se dogovore. Što se tiče Miralema, on se ne boji igrati nigdje ni protiv koga. To je dokazao i u susretu s Lyonom. Najbitnije u cijeloj priči je da se nikome ne nameće. Svi ga traže, staloženim glasom govorio je Fahrudin dodavši da su osim Barceloni u Metz stigle i zvanične ponude Lyona i Marseillea.

Predsjednik Metza je nedavno izjavio da je Pjanićeva cijena 10 miliona eura. Obeštećenje nije fiksno. To je najniža cijena koja se mora platiti za njegove papire. Naravno, za velike klubove i cijena je drugačija. Lyon ili Barcelona morat će platiti mnogo više, ističe Miralemov otac.

I GTA 4 procurio

Kontroverzni, dugo očekivani, dugo najavljivani GTA IV je proizvođačima pobjegao i prije početka prodaje. Grupa pod nazivom iCON je objavila igru preko više servera i torrenta. Jedino upozorenje za sve igrače koji se žele igrati prije nego igra bude u prodaji je bilo da se ne smiju igrati preko Interneta niti biti priključeni na Internet ili će im konzole biti registrovane i kasnije će imati zabranjen pristup, međutim i to će biti problem samo do zvanične prodaje kada mogu nastaviti normalno da se igraju.



Glavni adut Tubea je ekran

tehnika

Stigla je potvrda da Nokia radi na mobilnom telefonu konceptualno sličnom iPhoneu, a njegovo ime je Tube...



Microsoftov "Surface" računar u upotrebi



Uprkos skepticima koji su prognozirali kako će Microsoftov koncept površinskog računara sa specijalnim displejom osjetljivim na dodir i sposobnim da prepoznaje uređaje i bude u interakciji sa korisnikom na sasvim novi način, dugo ostati samo koncept prodaja je počela. AT&T lanac prodavnica, će početi promovirati Microsoftov Surface u svojim prodajnim centrima, gdje će korisnici moći besplatno isprobati ove nove računarske platforme i koristiti ih kao informacione pultove. AT&T je prvi kupac Surface računara i prvi koji će ih koristiti, a njihovi kupci će se moći poigrati sa 30 inčnim verzijama.

Radi se o mobilnom telefonu kojim se gotovo upotpunosti upravlja pomoću ekrana osjetljivog na dodir, a na malobrojnim i ne baš kvalitetnim fotografijama koje su neslužbeno iscurile u javnost vidi se da je cijela prednja strana telefona ekran.

Puni naziv Tubea trebao bi biti Nokia 5800 Tube, a mnogi ga zbog izgleda i načina rada već nazivaju Nokijinim iPhoneom.

Ekran osjetljiv na dodir trebao bi biti dijagonale 3,2 inča i prikazivati 16 miliona boja. Tube je zamišljen kao 3G mobilni telefon, što iPhoneu trenutno nedostaje. Kamera je obavezan dodatak svakom snažnijem mobilnom telefonu današnjice, pa će i Tube imati jednu rezolucije 3,2 megapiksela. Nokia 5800 Tube trebala bi biti bazirana na nekoj verziji operativnog sistema Symbian.



besplatan upis kompanije

www.bosnianyellowpages.us

Najvjerojatnije nismo sami u svemiru

Jedan od najzanimljivijih astrofizičara Stephen Hawking bavi se stalnim pitanjem "Jesmo li sami u svemiru", na što sam i daje odgovor kako najvjerojatnije nismo, a na 50-oj godišnjici NASA-e naveo je neke svoje teorije.

Ako postoji život igdje u svemiru, Stephen Hawking se pita zašto još nismo "naletjeli" na nekakve izvanzemaljske signale.

Hawking je razvio tri teorije, ili život drugdje ne postoji, ili možda postoje inteligentna bića koja još uvijek nisu dovoljno razvijena za slanje ikakvih signala u svemir, a kada to postane bit će i dovoljno inteligentan za razvoj nuklearnog oružja.

No treća teorija, kojoj se priklonio i sam Hawking, jest ta da je "primitivan oblik života vrlo čest, no onaj inteligentan vrlo rijedak" te nadodao kako "se inteligentan oblik života tek treba pojaviti na Zemlji".

Brige oko izvanzemaljaca i otmicama koje su ideje nekakvih "čudaka" ne trebaju biti predmet našeg razmišljanja jer nisu utemeljene, međutim kako izvanzemaljski život najvjerojatnije ima različit DNK od nas Hawking je upozorio: "Budite na oprezu ako susretnete izvanzemaljsko biće jer bi se

mogli zaraziti bolešću kakva bi bila fatalna za naš oblik života."

Stephen William Hawking, unatoč teškoj bolesti amiotrofične lateralne skleroze i dobi od 66 godina, vrlo uspješno komunicira preko svog računala i aktivno se bavi crnim rupama i teorijskom astronomijom.



Mona Lisa je imala obrve i trepavice



Pascal Cotte otkrio je na press konferenciji u San Franciscu da je Leonardo da Vinci naslikao Mona Lisu s obrvama i trepavicama

Francuski inženjer Cotte to je otkrio pomoću kamere koja može skenirati oko 240 milijuna piksela. Tako je lice Mona Lise uvećao za 24 puta i otkrio na njenom licu dlake na području očiju.

- Govorio sam često da mi je samo naći jednu dlaku, definitivno bih dokazao da originalna Mona Lisa ima i obrve i trepavice - kaže Cotte koji je uvjeren da su restauratori kad su "čistili" sliku oko očiju očistili i obrve i trepavice. Infrared na kameri otkrio je da se prsti lijeve ruke na originalnoj slici nalaze u drukčijem položaju nego na kopijama. Cotte je još otkrio neke detalje koji se bitno razlikuju od originala, a čak je i osmijeh na pravoj slici otvoreniji nego na napravljenim kopijama.

Al Gore nastavlja Istinu

Dok se u Americi skupljaju politički bodovi na račun njegovog imena, propovjednik novog doba i nobelovac najavio je ono o čemu se već neko vrijeme šuška - Neugodna istina 2.

"Moram napomenuti da se situacija nije poboljšala otkad sam napravio film 2006. Svakako je došlo do povećane osviještenosti nakon što su naučnici rekli da imamo još deset godina da promijenimo nešto dok se nivoi mora ne povećaju, ali situacija se pogoršala. Kompletna kapa Sjevernog pola se topi i mogla bi na nekim dijelovima nestati već za pet godina", alarmirao je Al Gore u ekskluzivnom intervjuu za The Sun, najavivši nove filmsko-aktivističke poduhvate - nastavak filma Neugodna istina.

"Nemam namjeru biti dio bilo kakve administracije. Bio sam potpredsjednik, dvaput sam se kandidirao za predsjednika, tako da nemam nikakvih ambicija biti članom kabineta.", otkrio je Nobelovac čijem se angažmanu ovih dana nada i Barack Obama.

Gore smatra da će se novi američki predsjednik morati žustrije pozabaviti ovim temama, jer će tek tada veliki zagađivači poput Kine i Indije preuzeti svoj dio krivice. A kako Amerikanci stoje po pitanjima globalnog zagrijavanja ovih je dana istražila organizacija Gallup.

Samo 37% gaji veliku zabrinutost prema klimatskim promjenama, dok 61% smatra da su stvari već krenule svojim smjerom. Statistike se nisu promijenile već 20 godina, a od globalnog zagrijavanja Amerikance manje brinu jedino kisele kiše i nekontrolirano širenje gradova.

Uslovi za život na Saturnovom mjesecu!

Osnovni elementi koji su neohodni za život - toplina, voda i organske hemikalije pronađene su na Saturnovom malom pratiocu Enceladusu, potvrdili su naučnici nakon istraživanja njegove površine.

Kako prenosi Reuters, istraživači su vršili observacije koristeći svemirski brod Cassini te njime prelijetali površinu Enceladusa 12. marta, u okviru istraživačke misije na Saturnu i njegovim planetama-pratiocima.

Udruženi naučnici iz SAD-a i Evrope nisu potvrdili nikakve stvarne dokaze da na ovom mjesecu postoji život, ali su pronašli gejzire na njegovom južnom polu.

Dakle, uslovi za život tu postoje, a vodu iz gejzira ocijenili su kao neku vrstu mješavine karbonatne tekućine sa prirodnim gasom.

“Vodena para je osnovni sastojak, ali ima i metana, karbon dioksida, karbon monoksida. Utvrdili smo organske materije, kako jednostavne, tako i neke kompleksnije,” izjavio je Hunter Waite iz Southwest Research instituta u San Antoniju, Teksas.

“Pitanje koje svi postavljaju je: odakle su te organske materije.”

STATE FARM
Auto
Life Fire
INSURANCE

Save 40%
on auto insurance!

AUTO BUSINESS HOME

HEALTH - LIFE - LOAN - HOMEOWNER'S - RENTERS'S

Mon. - Fri. 9:00 - 6:00
Sat. 10:00 - 3:00

770.945.0015

Metro Cafe Diner

229 Peachtree Street - Atlanta, GA 30303
Tel. 404-577-1420 Fax. 404-577-1423
Behind Hard Rock Cafe

1905 Rockbridge Road
Stone Mountain, GA 30087
Tel. 770-879-0101 Fax. 770-879-0111

OPEN 24/7

Full Bar & Karaoke Every Night

NOW HIRING

We serve: Mousakkas, Delmos, Sarma, Gyros, Baklava, Beer & Wine
Breakfast 24 Hours

Uljepšajte oči zasluženim odmorom



Dugotrajno gledanje u ekran računala i nedovoljna količina sna umaraju oči što se manifestira podočnjacima, crvenilom u očima i otečenim kapcima. Kako bi ublažili navedene simptome možete se poslužiti jednostavnim receptima za opuštanje.

Najjednostavnija metoda protiv natečenih očiju je oblog od vrećica čaja čiji sastojak tanin ima protuupalni efekt. U ključalu vodu stavite dvije vrećice crnog čaja. Nakon što se ohlade na temperaturu prihvatljivu na dodir, stavite po jednu vrećicu na svako oko. Jednako efikasne su i vrećice čaja od kamilice. Legnite, opustite se i u ležećem položaju ostanite barem 15 minuta.

Jastučić za umorne oči

Ovaj relaksirajući jastuk opustit će oči umirujućim mirisom lavande. Sjemenke lana koje se u njemu nalaze omogućit će fluidni i mekani osjećaj na dodir. Ako nemate sjemenke lana jednako uspješno poslužit će i riža. Za jastučnicu upotrijebite stari svileni šal ili maramu.

Za jastuk vam je potrebno:

2 komada svilene tkanine dimenzija 12 x 22 cm

1 šalica sjemenki lana

1 šalica sušenih cvjetova lavande

Zašijte dva komada tkanine ostavljajući komadić jastuka nesašiven. Kroz taj otvor uz pomoć lijevka uspite lavandu i rižu te zatim i njega zatvorite. Legnite i jastučić ostavite na očima barem deset minuta.

Ne zaboravite:

1. Pijte dovoljno tekućine kako bi oči imale dovoljno vlage.
2. Upotrijebite ohlađene kriške svježeg krastavca ili krompira kako bi odmorili oči.
3. Ako vam je zrak kod kuće ili u uredu suh, koristite ovlaživače za zrak.

ISHRANA

Jetra ne voli brzu hranu

Poznato je da alkohol može oštetiti funkciju jetre i dovesti do ciroze...



Mnogo je manje poznato kako danas vrlo popularna brza hrana može također oštetiti jetru. Time su se pozabavili švedski naučnici koji su željeli otkriti da li će dupliranje unosa kalorija i smanjenje aktivnosti biti uzrok slabijeg funkcioniranja jetre.

Rezultati su pokazali da je kod osoba koje su svakodnevno konzumirale brzu hranu porastao nivo aminotransferaza te je primijećena čak i promjena jetre u vidu masne degeneracije.

Pijte sok od grejpa, ali crvenog



U istraživanjima je samo sok crvenog grejpa smanjio ukupan kolesterol u krvi pacijenata...

Prehrana uz dodatak soka crvenog grejpfruta reducira aktivnost enzima povezanih s kardiovaskularnim bolestima. Proučavajući utjecaj soka crvenog grejpa na aktivnost NADPH oksidaze u bijelim krvnim stanicama, naučnici su zaključili da oni smanjuju oksidativni stres.

Oksidativni stres povećava rizik razvoja raznih oboljenja, uključujući karcinome, Alzheimerovu bolest i kardiovaskularna oboljenja.

Djelovanje soka crvenog grejpa i vitamina E istraženo je u Madridu. U istraživanju su učestvovala 32 pacijenta na hemodijalizi, koji su nasumice izabrani i tokom dvije sedmice tretirani suplementima vitamina E i/ili sokom crvenog grejpa.

Utvrđeno je da je samo sok crvenog grejpa smanjio ukupan kolesterol apoB u krvi ispitanih pacijenata. ApoB je osnovni apolipoprotein LDL kolesterola i odgovoran je za transport masnoća do tkiva. U visokim koncentracijama uzrokuje stvaranje plaka na krvnim žilama.



Ševala Isabegović

703-370-6127

Putem tradicionalne medicine pomažem pri: sterilitetu, visokom i niskom krvnom pritisku, holesterolu, hemoroidima, hroničnom umoru, migreni, lomu kostiju, reumatizmu, kao i mnogim bolestima koje savremena medicina smatra neizlječivim.

ZDRAVLJE

Kofein štiti mozak



Kofein štiti mozak od propadanja intelektualnih sposobnosti tako što blokira štetan utjecaj holesterola na tijelo, pokazalo je istraživanje na zečevima.

Svakodnevna konzumacija umjerenih količina kafe može spriječiti i pojavu Alzheimerove bolesti, tvrde stručnjaci.

Kofein štiti barijeru između krvi i mozga, koju inače uništava kolesterol, čijim propadanjem može doći do pojave mnogih neuroloških bolesti. Barijera krvotok-mozak je filter koji štiti centralni nervni sistem od mogućih štetnih hemikalija koje krvotokom putuju tijelom.

Crno vino ubija ćelije raka pankreasa



Sastojak otkriven u kožici crnog grožđa i u crnom vinu može pomoći da se poremete funkcije ćelija raka pankreasa, što može dovesti do njihovog izumiranja, utvrdili su naučnici Medicinskog centra Univerziteta Ročester u Njujorku.

Sastojak pod nazivom resveratrol proizvode pojedine biljke u okviru svog odbrambenog sistema protiv patogena. Mali broj plodova, uključujući maline, borovnice i kikiriki, sadrži resveratrol, kojeg najviše ima u kožici crnog grožđa i u crnom vinu.


Dino Multi-Services
DMS

 PREVODI, NOTARSKI I
 ADMINISTRATIVNI POSLOVI

Pružamo usluge:

- Notara, Apostille
(međunarodna nadovjera dokumenta)
- prevoda i ovjere različitih vrsta dokumenata na engleskom ili na našem jeziku (punomoći, diplome, uvjerenja, ugovori, rodni i vjenčani listovi, nasljedničke izjave)
- popunjavanja aplikacija za zelene karte, državljanstva, pasoše, zaposlenja i sl.
- prevođenja (sudovi, imigracioni uredi, social security, dfcs, bolnice, banke, posao)

CENTAR ZA MALU PRIVREDU

NA JEDNOM MJESTU: ODLUKE - SAVJETI - RJEŠENJA

ADRESA: 919 OAK MOSS DR.

LAWRENCEVILLE, GA 30043

E-MAIL: DMSERVICE@BELLSOUTH.NET

tel.(678)429-4353

KRGO DINO

MACI
 Men's Hair Cut Salon

 Mon. 5:00pm.-8:00pm.
 Tue. 11am.-6pm.
 Wed.- Sat. 11:00am.- 8:00pm.
 Sunday 11:00am.-3:00pm.

 650 Grayson Hwy.
 Lawrenceville, GA 30045
 Next to \$1.00 Theatar

Muški Frizerski Salon
404-431-3863

ADVOKATSKA KANCELARIJA

Joseph A. Maniscalco, JR., PC
ATTORNEY AT LAW



Za informacije na bosanskom jeziku nazovite
Jasmina na: 404-642-3056
Primamo pozive u svako doba!

Radimo u oblastima:

- *Saobraćajne nesreće/ Car Accidents
- *Povrede na radu/ Worker's Compensation
- *Pokliznuća i padovi/ Slip and Fall
- *Medicinske greške/ Medical Malpractice
- *Upotreba neispravnih proizvoda/
Product Liability
- *Greške pri gradnji kuće/
Home Construction Litigation

Joseph A. Maniscalco, JR., PC
404-351-2711

4651 Roswell Rd. N.E. Suite B-103
Atlanta, GA 30342

Mogućnost zakazivanja sastanaka u Vašem domu!!!



Dr. Crawford Orthodontics

770-447-5311

- *Avesis and Doral provider
- *Low down payments & low monthly payments
- *Ceramic (clear) braces offered
- *Four convenient locations to serve you:

**Za sve informacije i zakazivanje termina na
našem jeziku nazovite Eminu 404-751-6157**

NORCROSS

3850 Holcomb Bridge Rd.
Suite 230
Norcross, GA 30092.

CUMMING

306 West Main Street
Cumming, GA 30040

DULUTH

2615 Pleasant Hill Rd.
Duluth, GA 30095

McDONOUGH

175 Decatur Rd.
McDonough, GA 30253



Đoli hitno potražila pomoć ljekara



Andjelina Đoli (Angelina Jolie) (32) bila je s Bredom Pitom (Brad Pitt) (44) u Teksasu, gdje on snima novi film "Tree Of Life", kada je glumici otekao nožni zglob, pa je trpjela jake bolove.

Par je odmah krenuo avionom za Los Anđeles Anđelininom ljekaru. Tokom leta bol se pojačala i Bred je htio da slete bilo gdje gdje ima bolnica. Glumica od početka trudnoće ima zdravstvenih problema i na savjet svog ljekarskog tima pristala je na poseban tretman.

Baš zbog toga Đoli nije htjela ranije sletjeti te je trpjela strašne bolove sve do Los Anđelesa. Nije htjela riskirati i svi su se složili s njenom odlukom.

- Noge su joj sve više otjecale, a njoj se počelo manjati i povraćati. Bred se uistinu zabrinuo. Ona je isprva mislila da je samo uganula zglob, ali svi su se jako zabrinuli zbog zdravstvenih problema koje ima u trudnoći - otkrio je izvor magazinu "Life & Style".



Lopez što prije želi imati četvero djece

Dženifer Lopez (Jennifer) je ovih dana rastrgana između obaveza o svojim nedavno rođenim blizancima i šoua realnosti, ali to je nimalo ne smeta u planiranju proširenja porodice.

Cijeli život Dženifer je sanjala o velikoj porodici i oduvijek je htjela roditi četvero djece, a često je izmišljala i imena za djecu - tvrdi izvor blizak pjevačici i glumici za "Life & Style Magazin".

- Sada kada je svjesna da su ona i Mark (Marc) u stanju imati lijepu djecu, jednostavno ne može dočekati sljedeću rundu - navodi njen anonimni poznanik.

Četvrta sezona Kućanica: Sheridan odlazi iz serije?

Dani prevrtljive zavodnice Edie Britt u Wisteria Laneu bliže se kraju. Plavuša bi zbog svojih postupaka uskoro mogla postati suvišna u slavnom komšiluku, najavljuje autor serije. Iako je glumica Nicollette Sheridan nedavno odbacila mogućnost da će biti izbačena iz serije, prema riječima Marca Cherryja to bi joj se ipak moglo dogoditi.



"Nicollettein lik, Edie, prekršit će moralna pravila, kakva nikada prije nije, i to će dovesti do posljedica i šokantnog završetka u Wisteria Laneu", objasnio je Cherry.

Sheridan je za ulogu zavodnice Edie Britt nominirana za Zlatni globus.

A sve će se to odigrati tokom četvrte sezone Kućanica, koja je krenula 13. aprila, poslije završetka štrajka.



Katastrofalan nastup Maraje Keri

Najprodavanija pjevačica svih vremena Maraja Keri (Mariah Carey), koja je prošle sedmica potukla i rekord Elvisa Prisljia (Presley), nastupala je u kulturnoj emisiji "Good Morning America" kako bi predstavila svoj novi album "E=MC2", a jutarnju idilu pokvarile su brojne tehničke greške.

Dok je izvodila "Touch My Body", trenutno najprodavaniji singl u Sjedinjenim Američkim Državama, tehničari su zabunom na potpuno krivom mjestu pustili plejbek s njenim vokalom pa je otkriveno da se pjevačica duplira u zahtjevnim dijelovima pjesme.

Greškama u izvedbi tu nije bio kraj: jedna od pratećih pjevačica pjevala je krivu melodiju pa je vidno uzrujana Maraja, umjesto riječi pjesme, okrenuta bek vokalima otpjevala: "Prestani pjevati moj dio!".

Iako se smješkala i voditeljima otkrila pojedinosti novog albuma, zvijezda je iza pozornice dobila nervni slom, a na razgovor su pozvani tehničari i nesretna prateća pjevačica, koja više nije u bendu.

Maraja je iza pozornice vikala, a zatim je počela plakati, dok su njeni asistenti pokušavali smiriti situaciju.

- Kako niko nije kriv, pa ovo je bilo strašno - vikala je Maraja na producente emisije, nakon čega je došla na red i prateća pjevačica.



BIK (21.04 - 20.05)

Pred vama je naporan mjesec, mada zasad bez vidljivih pomaka. Pošto volite opipljive dokaze za ono čime se bavite, bićete malo nezadovoljni. Pokušajte da nerviranje svedete na razumnu mjeru. Napravite selekciju u svemu, posebno

kad su poslovne obaveze u pitanju.

Posao: Najbolje bi bilo kada biste novu poslovnu ideju sačuvali za neko drugo radno mjesto. Ne odgovarajte na provokacije ljubomornih kolega.

Ljubav: Ako ste u stalnoj vezi, mogući su manji problemi sa partnerom. Unesite više nježnosti i romantike u vezu.

Zdravlje: Pošto ste pred sebe postavili mnoštvo obaveza na koje teško možete da odgovorite, to se odražava i na vaše fizičko zdravlje.



RIBE (19.02 - 20.03)

Ljubav: Osoba koja vam se sviđa mogla bi konačno pokazati malo više interesa za vas. Pred vama su sretni dani.

Zdravlje: Problemi s glavoboljom.



OVAN (21.03 - 20.04)

Ljubav: Uzbudjenja koja će vam ovih dana pripremiti vaš ljubavni život, iskušavat će vaše strpljenje, kao i sposobnost prilagođavanja. Budite strpljivi.

Zdravlje: Problemi sa probavom.



BLIZANCI (21.05 - 20.06)

Ljubav: Partner će zaigrati na kartu vaše žrtve. Oborite ga argumentima.

Zdravlje: Bit ćete osjetljiviji na promjene vremena.



RAK (21.06 - 20.07)

Ljubav: Naredni dani su kao stvoreni za ljubav i pažnju. Uživate u čarima sretno veze.

Zdravlje: Više se odmarajte.



LAV (21.07 - 21.08)

Ljubav: Potrudite se da osobu koja vam se već duže vrijeme sviđa iznenadite svojim otvorenim simpatijama. Nećete se pokajati.

Zdravlje: Imat ćete probleme sa pritiskom.



DJEVICA (22.08 - 22.09)

Ljubav: Naredni mjesec bit će krucijalan kada je vaša veza u pitanju. Mogli biste čak uploviti u bračne vode.

Zdravlje: Dobro.



VAGA (23.09 - 22.10)

Ljubav: Nešto će vas slijepo tjerati u zagrljaj zauzete osobe. Razmislite o tome zašto želite imati nešto što vam stalno izmiče iz ruku.

Zdravlje: Izvrsno.



ŠKORPIJA (23.10 - 22.11)

Ljubav: Prisutna je doza destruktivnosti u odnosu, potreba da se nešto sruši do temelja i da se prekine sa starim načinom života.

Zdravlje: Problemi s prehladom.



STRIJELAC (23.11 - 20.12)

Ljubav: Snažna seksualna privlačnost koja će se dogoditi između vas i jedne osobe razum će potisnuti u drugi plan. Dobro razmislite o svemu.

Zdravlje: Provjerite krvnu sliku.



JARAC (21.12 - 19.01)

Ljubav: Bit ćete emotivno suzdržani i distancirani te nekako sami sebi dovoljni. Naglašeni individualizam bit će primjetan i zabrinjavajući za vašeg partnera.

Zdravlje: Prekontrolišite stomak.



VODOLIJA (20.01 - 18.02)

Ljubav: Stara ljubav mogla bi se ponovo pojaviti u vašem životu. Dobro razmislite, prije nego što učinite nešto što bi moglo povrijediti vašeg partnera.

Zdravlje: Uglavnom dobro.

Mala riznica velikih misli



Arthur C. Clarke (1917 - 2008)

Bilo koju dovoljno naprednu tehnologiju nemoguće je razlikovati od magije.



Albert Einstein (1879 - 1955)

Večer u kojoj se svi prisutni sasvim slažu izgubljena je.



Tin Ujević (1891 - 1955)

Srcu ne treba vjerovati. Srcu baš najmanje.



Johann Wolfgang von Goethe (1749 - 1832)

Jedno smo o drugome bili u zabludi. Bila su to divna vremena.



Branislav Nušić (1864 - 1938)

Mudrost je ljudska često zbir ljudskih ludosti.



Seneka (4 p.n.e - 65)

Nigdje nije ko je svugdje.



Oscar Wilde (1854 - 1900)

Kada se neko zaljubi, počne varati samoga sebe, a završava varajući druge.



Mahatma Gandhi (1869 - 1948)

Čak i najsitnija neistina truje čovjeka, isto kao što i samo jedna kap otrova truje cijelo more.

Gwinnett General Dentistry

DR. SALIHA M. SHAHZAD

678.380.8797 * 770.978.3292

WE MOVED! - WELCOMING NEW PATIENTS

- > Treatment of Gum Disease
- > Extractions
- > Root Canals
- > Cosmetic Dentistry
- > Crowns
- > Partial Dentures
- > Lumineers
- > ZOOM - One Hour bleaching

Accepting all Major Insurances/
Avesis/Doral Dental/Medicaid

3100 Five Forks Tricuum Rd, Suite 201,
Lilburn, GA 30047

www.gwinnettgeneraldentistry.com



Za sve informacije na našem jeziku obratite se
Hediji 678-380-8797 ili 770-978-3292

Focus on More Than Just Taxes

Your accounting, tax, payroll
and financial advocate.

Discover the power of H&R Block Tax & Business Services.

- Business financial management and individual tax preparation
- Offering a personal and responsive relationship seeking ways to save you money all year long
- Supported by an experienced staff of tax and small business specialists backed by the resources of H&R Block

Contact us today at 1-770-921-2200 for a free tax review.

Ask us about our Industry Benchmark Analysis –
How does your business compare?

Accountant – Bibi Lopez, MBA
3360 Satellite Boulevard
(in the Satellite Shops)
Duluth, GA 30096

hrblock.com/tbs

H&R BLOCK
tax & business services

Services do not include audit, attest or other services for which a license is required.

Your Complete
Car Care Center

MAXX
CAR CARE

POPRAVLJANJE I ODRŽAVANJE SVIH VRSTA VOZILA

214 Scenic Hwy, Lawrenceville, GA 30045

Phone: 770-962-3165 Fax: 770-962-3147

MAP



Mon-Sat 8:00-6:00pm
Govorimo bosanski

STANDARD
Lube Oil & Filter Change

- Most vehicles. Plus Tax.
- Install new oil filter
 - Includes 5 qts. Citgo 10W-30 motor oil
 - Courtesy check

\$14⁹⁹
promjena ulja

\$39⁹⁹

Engine
Diagnostic or
Failed Emission
Diagnostic

Must present coupon for discount.

\$20⁰⁰

Emissions
Test 1996
and newer
vehicles.

Transmission Flush
\$79⁹⁰ Plus Tax

- Complete transmission flush
- Up to 12 qts. of fresh Mercon III Automatic Transmission Fluid

*with Transmission Flush Most Vehicles.

***FREE**
Standard
Oil & Filter
Change

Brake Service

\$69⁹⁰ Plus Tax

- Replace front or rear brake pads/shoes
- Top off brake fluid
- Brake system inspection

Extra charges for replacing wheel bearings if required. Most vehicles.

A/C Service Special

\$69⁹⁰ Plus Tax

- Evacuate & Recharge complete A/C system
- Up to 2 lbs. of R134A Refrigerant

Must present coupon for discount.

20% OFF Labor

- A/C Service
- Belts & Hoses
- Check Engine Light
- Timing Belt
- Radiator
- Scheduled Maint.
- Water Pumps
- Heater Cores
- Alternator
- CV Axles
- Repairs
- Ask About Other Service

Not valid with any other offer. See manager for details.

su | do | ku

Cilj sudokua je popuniti sva polja brojevima od 1 do 9, tako da svaka uspravna kolona, svaki vodoravni red i svaki 3x3 kvadrat sadrži svaki broj od 1 do 9. To je to - nema matematike, samo logika.

Rješenje ove križaljke ćemo objaviti u sljedećem broju. Ovo je rješenje križaljke iz prošlog broja:

6	2	9	8	4	5	3	1	7
4	1	7	9	3	2	5	6	8
8	5	3	1	6	7	9	2	4
5	7	4	2	8	3	1	9	6
9	3	8	6	7	1	4	5	2
1	6	2	4	5	9	8	7	3
3	8	1	5	2	6	7	4	9
7	9	6	3	1	4	2	8	5
2	4	5	7	9	8	6	3	1

	5						7	
	9	6		7		4	3	
1			8		6			2
		7	4		8	6		
		5	3		2	7		
3			7		9			4
	8	4		5		2	9	
	1						6	

vijesti iz nesvijesti

Prevozeći šezdeset djevojaka softball ekipe kroz Washington Arboretum vozač je orijentirajući se rutom Garminove GPS navigacije potpuno zanemario znakove upozorenja uz cestu te pokušao autobusom visine 3,35 metra proći kroz 2,74 metra visok podvožnjak.

Epilog priče je nekoliko lakših povreda igračica, 150 dolara kazne za vozača, manja šteta na podvožnjaku i autobus koji može poslužiti kao kabriolet. Na tvrdnju čarter kompanije čiji je glasnogovornik zaključio kako su oni tu rutu smatrali sigurnom, jer 'zašto bi u suprotnom u postavkama postojala mogućnost odabira autobusa', glasnogovornik Garminova odgovorio je kako njihova baza podataka ne sadrži ni semafore, no ipak se očekuje da će se vozači pred njima zaustaviti.

Tri dana nakon što je ukrao zbirku vrijednih kovanica, jedan Nijemac odnio ih je pohraniti u banku i, na svoju žalost, vratio ih u ruke čovjeku od kojeg ih je ukrao.

"Mislim da to nije ni u snu očekivao", rekao je glasnogovornik policije u Dortmundu. Nedugo nakon što ih je lopov deponirao, službenik u banci prepoznao je kovanice iz 50.000 eura vrijedne zbirke koja je nekoliko dana ranije ukradena iz njegove kuće.

Policija je otkrila 36-godišnjeg lopova i uhapsila ga, a vlasniku su vraćeni i ostali ukradeni predmeti.

Bugarski farmer mijenjao je svoju ženu za kozu jer mu nije mogla roditi djecu.

Stoil Panajotov promijenio je svoju treću ženu Elenu za osam godina staru kozu na stočnom sajmu. Ova bizarna trampa odvila se ispred zaprepaštene rulje na tržnici u bugarskom gradu Plovdivu.

"Dan ranije prijatelj mi je rekao da nema sreće u ljubavi ni sa ženama i da mu se moja žena uistinu sviđa", kaže ovaj 54-godišnjak.

"Dogovorili smo se oko razmjene tek kad je moja žena pristala. Kozu je okotila troje mladih, a moja žena nije rodila nijedno."

"Zapravo ovaj je dogovor isplativiji za vlasnika koze, nego za mene. Ja sam dobio polovnu kozu, a on novu ženu".

Najbolja sekretarica Njemačke je muškarac, barem po rezultatima takmičenja na kojem je pobijedio jedini predstavnik muškog roda u finalu.

Marc-Oliver Schlichtmann (32), koji je diplomirao strane jezike, pobijedio je desetak žena, naveo je proizvođač opreme za kancelarije, organizator takmičenja u Hamburgu.

Među disciplinama je bio osjetljiv zadatak uvjeravanja bijesnog nadređenog, uz najveću dozu diplomacije, da razmotri svoja stajališta.

U Njemačkoj su samo dva posto sekretarica i office managera muškarci, istaknulo je poduzeće Leitz koje je organiziralo to takmičenje.

DIK BROWNE **HOGAR STRAŠNI**



+387 33 271 340
+387 33 271 350
marketing@ntvhayat.com



EUROPA MAGAZINE je marketing partner NTV HAYAT za područje sjeverne Amerike. Nudimo nevjerovatne cijene oglašavanja na satelitskom programu Hayata. Uvjerite se i sami. Reklamiranje na televiziji je pristupačnije nego što mislite!
telefon: 678-985-0592 :: e-mail: redakcija@europamagazine.info

Prodaja

Prodajem imanje i kuću u Čelebićima (Konjic) FBiH ili mijenjam za Srbiju. Tel: 708-867-8750

Prodajem ili mijenjam za Srbiju kuću sa okućnicom u Odžaku kod Tarčina. Tel: 773-934-3705 ili 773-427-9610

Prodajem u Tarčinu 17 duluma zemlje pogodno za stočarstvo i vikendice. Tel: 312-671-8313

Prodajem vikendicu sa 1100 m² zemljišta na Gostilju (Vlašić) i prodajem vikendicu na Babanovcu (Vlašić). Tel: +387-61-605-275

Prodajem kuću (Donja Puharska) sa potkrovljem i okućnicom. Odmah useljiva, 1 dulum zemljišta. 40.000 Eura. Tel: 1-515-252-6061

Prodajem imanje na Oseniku (Pazarić) ili mijenjam za Srbiju. Tel: 414-543-3529

Prodajem mikser za pekaru, mašinu kiflaricu, presu za kifle i pekarsku vagu. Tel: 208-424-7946

Prodajem nove digitalne kamere, frižidere, dvd playere i ostale kućanske aparate. Javite se Kemi na tel. 404-354-0443. Sve 40% jeftinije od regularne cijene.

Razno

Tražim posao. Tel: 678-407-9297

Izdajem dvosoban stan u Lawrenceville. Tel: 679-377-8698

Izdajemo jednosobne, dvosobne i trosobne stanove po povoljnoj cijeni u Lawrenceville. Nazovite Selmu 770-963-8532.

Samo subotom.

Bilo koja vrsta pomoći Hasanagić Almiru iz Sarajeva koji boluje od hidrocefalus kvadriflegija hematomi amnezija. Zahvalna majka Sadeta +387-33-546-678

Tražim slobodnu djevojku od 25 do 40 godina radi druženja i braka. Prednost muslimankama. 1-586-944-9187

Ako imate problema sa plastičnim vodovodnim cijevima (blue poly pipes) u kući, pozovite nas. Tel. 770-378-3764

Ksenonska svjetla za kamione i auta. Najpovoljnije i najkvalitetnije. Web: www.xenonlightsusa.com

Broker-Carrier Skyline National zapošljava owner operatore. Najbolji uslovi i odlična zarada! Web: www.skyline-national.com. Tel: 1-407-637-5565.

KUPON ZA BESPLATNE MALE OGLASE DO 20 RIJEČI

Tekst oglasa (popunite čitko štampanim slovima):

Dužina trajanja oglasa (zaokružiti): 1 MJESEC - 2 MJESECA - 3 MJESECA - _____

Europa Magazine (mali oglasi) • 448 W. Pike St. • Lawrenceville, GA 30045
E-mail: redakcija@europamagazine.info • Tel: 678.985.0592 • Fax: 678.442.0490

KUPON ZA PRETPLATU NAČIN PLAĆANJA: [] ČEK ILI MONEY ORDER
[] VISA ILI MASTER CARD

12 MJESECI - \$60.00

IME I PREZIME: _____ TELEFON: _____ - _____ - _____

ADRESA: _____

GRAD, DRŽAVA, ZIP: _____

BROJ KREDITNE KARTICE: _____

ISTIČE: ____/____/____ POTPIS: _____

Europa Magazine (pretplata) • 448 W. Pike St. • Lawrenceville, GA 30045
E-mail: redakcija@europamagazine.info • Tel: 678.985.0592 • Fax: 678.442.0490

MALI OGLASI

Europa magazin Vam nudi besplatne privatne male oglase do 20 riječi.

Popunite kupon sa ove stranice i pošaljite ga na adresu:

Europa Magazine (mali oglasi)
448 W. Pike St.
Lawrenceville, GA 30045,
na telefaks 678.442.0490

ili na e-mail adresu:
redakcija@europamagazine.info

PRETPLATA

Ako ste zainteresovani da Vaš omiljeni magazin svaki mjesec dobijate na kućnu adresu, nazovite nas na 678.985.0592 ili popunite kupon za pretplatu sa ove stranice i pošaljite ga na adresu:

Europa Magazine (pretplata)
448 W. Pike St.
Lawrenceville, GA 30045,
na telefaks 678.442.0490

ili na e-mail adresu:
redakcija@europamagazine.info

Impressum

Atlanta's N°1 Europa Magazine
ISSN 1939-3423

Address: 448 W. Pike St.
Lawrenceville, Georgia 30045
United States of America

Phone: +1 (678) 985 0592
Fax: +1 (678) 442 0490



E-mail: editor@europamagazine.info
Web address: www.europamagazine.info
Issued: monthly
Price: US\$ 3.00

Publisher: Esso Medic
Editor-in-chief: Haris Delalić
Senior Photographer and Graphic Design Manager: Dan Dalibor Spalat
Graphic Design: Aldin Ajanovic, Ali Nkhazi
Internet Presentation: Damir Setkic
Freelance writer from Europe: Milan Pekić
Community: Enes Selimović
Marketing manager: Dino Krgo



Safety Truck Driver Academy

Škola za polaganje CDL-Vozačke

**Položite vozački ispit za
upravljanje kamionom u
školi s višegodišnjim iskustvom
- 3 godine BiH International**

**Mogućnost polaganja permita na bosanskom,
rumunskom, bugarskom, ruskom, albanskom,
poljskom i drugim jezicima**

Polaganje traje 2-3 nedjelje

Obezbijeđen besplatan smještaj tokom polaganja

**Cijena polaganja
\$1700**

Tel: 1-800-368-8115 Direkt: 314-832-7900

Fax: 314-832-7908

E-mail: info@safetycdlacademy.com

www.safetyCDLacademy.com

Official Bosnian Business Directory
www.bosnianyellowpages.us



Besplatan upis kompanije
**List Your Company
for free**

BOSNIAN YELLOW PAGES
BOSANSKI POSLOVNI IMENIK

Robna kuća
Marketplace

BiH štampa i TV
News and TVs

Muzika, moda,
YouTube, MySpace

Reklamirajte Vašu kompaniju u bosanskom poslovnom imeniku

Get published nationwide... Bosnian Yellow Pages

1-866-985-2825